



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XI – Broj 6

23. april/travanj 2008.
GORAŽDE

Akontacija za II kvartal 2008.godine
uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde” – 40 KM

304

Na osnovu člana 33a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 8/98, 10/00 i 5/03),
d o n o s i m:

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
RASELJENIM OSOBAMA-
PROGNANICIMA I IZBJEGLICAMA -
POVRATNICIMA U BOSANSKO-
PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE

I

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Broj:02-02-208/08 **P R E M I J E R**
22.aprila 2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

305

Na osnovu člana 23.b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98,10/00 i 5/03) i člana 44. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:15/05) Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj dana 21.aprila 2008.god., **d o n o s i:**

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O RASELJENIM
OSOBAMA-PROGNANICIMA I
IZBJEGLICAMA -POVRATNICIMA
U BOSANSKO-PODRINJSKOM
KANTONU GORAŽDE

Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora-

žde, objavljen u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:14/04 od 20.11.2004.godine ovim se mijenja na slijedeći način:

Član 1.

U Zakonu o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj:14/04) u članu 2., riječi: "(Službene novine Federacije BiH", broj:19/00, 56/01, 27/02 i 18/03)" mijenjaju se i glase: "(Službene novine Federacije BiH", broj: 15/05)".

Član 2.

U članu 4. iza riječi: " koji je" dodaju se riječi: "nakon 30. aprila 1991.godine".

Član 3.

Član 5. mijenja se i glasi: "Povratnik je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine ili raseljeno lice koje je nadležnom organu izrazilo volju za povratak u ranije prebivalište i koje je u procesu tog povratka, kao i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i raseljeno lice koje se vratilo u svoje ranije prebivalište.

Povratnici to prestaju biti istekom roka od 6 mjeseci, računajući od dana kada su se ponovo nastanili u svoje ranije prebivalište – adresu prebivališta.

Povratnikom u smislu Federalnog zakona ne smatra se lice koje se nastanilo u drugo mjesto prebivališta unutar Bosne i Hercegovine."

Član 4.

U članu 6. riječi: "drugim federa-

lnim zakonima" se mijenjaju i glase: "federalnim zakonom".

Član 5.

U članu 10. iza stava 2. dodaju se stav 3. i stav 4. i glase:

Stav 3. glasi: "Na lični zahtjev povratnika koji se vratio u svoje ranije prebivalište-adresu prebivališta, nadležna služba općine izdaje uvjerenje o statusu povratnika."

Stav 4.glasi: "Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica u roku od 15 dana od dana prijema rješenja".

Član 6.

U članu 12. iza stava 1. dodaju se stav 2. i stav 3. i glase :

Stav 2. glasi: " Povratnik ne gubi pravo na pomoć u održivom povratku i nužnoj opravci vlastitog stana ili kuće i nakon prestanka statusa ".

Stav 3. glasi: " Kanton u skladu sa materijalnim mogućnostima, licima iz stava 1. ovog člana može utvrditi i druga prava ".

Član 7.

U glavi IV – Prava i obaveze raseljene osobe-prognanika i izbjeglice-povratnika i osoba iz člana 6. ovog Zakona, podnaslov "Pravo na smještaj" se mijenja i glasi: "Pravo na privremeni smještaj".

Član 8.

U članu 16. iza stava 2. dodaju se stav 3. i stav 4.i glase:

Stav 3. glasi: "Općina u sastavu Kantona na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar i namjenski izgrađeno, rekonstruisano ili adaptirano naselje-objekat koji služi za potrebe privremenog smještaja lica iz stava 1. ovog člana, zadužena je za održavanje istih".

Stav 4. glasi: "Na osnovu godišnjeg plana praznjenja objekata iz stava 3. ovog člana izrađenog od strane općine i evidencije o popunjenosti i strukturi korisnika unutar istih, općina dostavlja mjesečni izvještaj Kantonalnom ministarstvu."

Član 9.

U članu 23. iza riječi: "nadležnu službu općine" dodaju se riječi: "u roku od 15 dana od dana nastanka te okolnosti".

Član 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:01-02-358/08 PREDSDAVAJUĆI
21.aprila 2008.god. Begović Alija,s.r.
G o r a ž d e

.....
306

Na osnovu člana 49. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:9/04), na prijedlog Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj 21. aprila 2008. godine, **d o n o s i:**

**PROGRAM RADA
SKUPŠTINE BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
ZA 2008.GODINU**

I TROMJESEČJE

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Predlagač: Kolegij Skupštine BPK-a Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, Raseljena lica izbjeglice BPK-a Goražde

R o k: I tromjesečje

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama plaća poslanička i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Komisija za budžet, finansije I administrativna pitanja

Obrađivač: Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja

R o k: I tromjesečje

3. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde

R o k: I tromjesečje

4. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde
R o k: I tromjesečje

5. Analiza stanja u zdravstvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde
R o k: I tromjesečje

6. Informacija o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara
Obrađivač: Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara
R o k: I tromjesečje

II TROMJESEČJE

7. Poslovnik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Kolegij Skupštine BPK-a Goražde
Obrađivač: Kolegij Skupštine BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

8. Program rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu

Predlagač: Kolegij Skupštine

Obrađivač: Kolegij Skupštine
R o k: II tromjesečje

9. Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obrađivač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
R o k: II tromjesečje

10. Zakon o prestanku važenja Zakona o prekršajima

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obrađivač: Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

11. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obrađivač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obrađivač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama, izbjeglicama i povratnicima

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena izbjeglice BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za boračka pitanja BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

15. Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola "Fadil Fako Đozo" Prača

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju BPK-a Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Agencija za privatizaciju BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

17. Odluka o mreži zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-

**ljena lica i izbjeglice
BPK-a Goražde**

R o k: II tromjesečje

18. Odluka o načinu raspolaganja novoizgradjenim stanovima u stambeno-poslovnom objektu "Lamela H-1" Goraždu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za boračka pitanja BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

19. Odluka o uslovima i načinu prodaje poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi LAMELA H-1 u Goraždu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za boračka pitanja BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

20. Kodeks ponašanja poslanika i javnih zvaničnika koje bira, imenuje, ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Komisija za ljudska prava, gradjanske slobode, predstavke i etički kodeks
Obradivač: Komisija za ljudska prava, gradjanske slobode, predstavke i etički kodeks
R o k: II tromjesečje

21. Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007.godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Vlada BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

22. Izvještaj o radu Kantonalnog
Provobranilaštva za 2007. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Kantonalno Pravobranilaštvo
R o k: II tromjesečje

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
R o k: II tromjesečje

24. Izvještaj o broju povratnika

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde

R o k: II tromjesečje

25. Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007.godinu

Predlagač: Komisija za bezbjednost, borbu protiv korupcije, i pitanja iz nadležnosti inspekcijских organa

Obrađivač: Javno-žalbeni biro MUP-a BPK-a Goražde

R o k: II tromjesečje

26. Izvještaj o izvršenju Budežta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

za 2007.godinu.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za finansije
R o k: II tromjesečje

27. Izvještaj Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine za 2006.g.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine
R o k: II tromjesečje

28. Izvještaj Internog budžetskog revizora za 2006. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ured interne revizije BPK-a Goražde
R o k: II tromjesečje

29. Informacija o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za I kvartal 2008.g.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za finansije
R o k: II tromjesečje

30. Informacija o stanju iz oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde

R o k: II tromjesečje

31. Informacija o stanju visokonaponske i niskonaponske mreže na po-

dručju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za privredu BPK-a Gorazde
R o k: II tromjesečje

III TROMJESEČJE

32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

33. Zakon o unutrašnjim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

34. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

35. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

37. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

38. Zakon o sudskim taksama

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za finansije BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

39. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Obradjivač: Ministarstvo za finansije BPK-a Gorazde
R o k: III tromjesečje

40. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za finansije
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

41. Zakon o robnim rezervama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Direkcija robnih rezervi
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

42. Odluka o sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za privredu
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

43. Izvještaj o broju korisnika i visini sredstava po socijalnim kategorijama u skladu sa novodonešenim Zakonom

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

44. Informacija sa analizom stanja u oblasti telekomunikacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za privredu

BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

45. Tematska sjednica: Privreda i zapošljavanje.

Predlagač: Kolegij Skupštine i Vlada
BPK-a Goražde
Obradivač:
R o k: III tromjesečje

46. Informacija o stanju iz oblasti prometa i komunikacija

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za privredu
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

47. Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za privredu
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

48. Informacija o zapošljavanju RVI, članova poginulih boraca i demobilisanih vojnika

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za boračka pitanja u saradnji sa J.U. Službom za zapošljavanje
BPK-a Goražde
R o k: III tromjesečje

49. Informacija o izvršenju Budžeta BPK Goražde za II kvartal 2008. g.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obradivač: Ministarstvo za finansije
R o k: III tromjesečje

IV TROMJESEČJE

50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
R o k: IV tromjesečje

51. Zakon o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

52. Zakon o prestanku važenja Zakona o obrtu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

53. Zakon o lokalnoj samoupravi ili Zakon o prestanku važenja Zakona o lokalnoj samoupravi BPK-a Goražde.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

54. Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obradivač: Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

55. Zakon o izvršenju Budžeta za 2009. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

56. Izmjene i dopune Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

57. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
R o k: IV tromjesečje

58. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradjenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradivač: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
R o k: IV tromjesečje

59. Odluka o vršenju linijskog i vanlinijskog prevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde

R o k: IV tromjesečje

60. Program razvoja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za petogodišnji period

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

R o k: IV tromjesečje

61. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana J.U. Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2008. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde

R o k: IV tromjesečje

62. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan J.U. Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2009. godinu

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde

R o k: IV tromjesečje

63. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Fi-

nansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2008. god.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

R o k: IV tromjesečje

64. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2009.g.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

R o k: IV tromjesečje

65. Informacija o provedbenim aktivnostima na donošenju Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

R o k: IV tromjesečje

66. Informacija o stanju iz oblasti kriminaliteta na području BPK-a Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde

R o k: IV tromjesečje

67. Informacija o stanju iz oblasti javnog reda i mira na području BPK-a Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Obradjiivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

68. Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima na području BPK-a Goražde

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradjiivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

69. Informacija o rješavanju stambenim pitanja RVI, članova poginulih boraca i demobilisanih vojnika

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradjiivač: Ministarstvo za boračka pitanja BPK-a Goražde
R o k: IV tromjesečje

70. Informacija o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za III kvartal 2008.g.

Predlagač: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Obradjiivač: Ministarstvo za finansije
R o k: IV tromjesečje

Ovaj Program je otvoren za građane, privredna društva i druga pravna lica i u toku godine razmatrat će se sva pitanja koja ovlaštene predlagači kandidiraju za dnevni red sjednice Skupštine.

Ovlaštene predlagači, po Poslovniku Skupštine, zadržavaju pravo izmjene termina plana pojedinih tačaka predviđenih u ovom Programu.

Program rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obj-

avit će se u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-05-357/08 PREDSJEDAVAJUĆI
21.aprila 2008.god. Alija Begović,s.r.
G o r a ž d e

307

Na osnovu člana 59. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/98, 10/00 i 5/03) i člana 105. i 107. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 9/04), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj 21.aprila 2008. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o načinu raspolaganja novoizgrađenim stanovima u stambeno – poslovnom objektu «LAMELA H-1»

Član 1.

Ovom Odlukom reguliše se način raspodjele 24 (dvadesetčetiri) stambene jedinice /ukupne površine 1327,32 m²./ u stambeno - poslovnom objektu „LAMELA-H1“ u Goraždu, ul. Ferida Dizdarevića bb.

Član 2.

Raspodjela stanova iz člana 1. ove Odluke izvršit će se boricima i članovima njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, na sljedeći način:

1. 21 (dvadesetjedna) stambena jedinica dodjelit će se u skladu sa članom 36.

Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:9/07), i u skladu sa uslovima i kriterijima propisanim Pravilnikom o raspodjeli, kriterijima i postupcima za dodjelu stambenih jedinica u objektu «LAMELA H-1» borcima i članovima njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 06/08)

2. 3 (tri) stambene jedinice (jedna stambena jedinica površine 42,83 m² i dvije stambene jedinice površine 63,91 m²) dodjeljuju se pod uslovima iz stava 1. člana 2. ove Odluke, pripadnicima boračkih populacija radi izvršenja presuda Općinskog suda Goražde broj:P-466/05 od 11.10.2006. godine, br:P:35/2006 od 18.01.2007.godine i presude Kantonalnog suda Goražde broj:P:35/2006 od 13.04.2007.god.

Član 3.

Cijena 1. m² stanova iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se na iznos 50 % od utvrđene građevinske cijene, što iznosi 480,00 KM (četiristotineosamdeset) KM, na dugoročnoj kreditnoj osnovi od 15 (petnaest) godina i ličnom učešću 5% od ukupne cijene stana.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava, djeci poginulih, umrlih ili nestalih boraca, bez oba roditelja i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% I grupe, stanovi će se dodijeliti besplatno.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu da-

nom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-23-359/08 PREDSJEDAVAJUĆI
21.aprila 2008.godine Begović Alija,s.r.
G o r a ž d e

308

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i člana 36. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na
Program utroška sredstava
sa kriterijima raspodjele
«Subvencije za poljoprivredu»
utvrđenih u Budžetu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2008.godinu

I

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele «Subvencije za poljoprivredu» utvrđenih u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu, predložen od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

II

Sredstva za realizaciju Programa iz tačke I ove Odluke, plasirat će se sa

pozicije «Subvencije za poljoprivredu», utvrđenih Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu, ekonomski kod **614414 - Subvencije za poljoprivredu.**

III

Program iz tačke I ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije, svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-695/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

308a)

1. NAZIV

**PROGRAM I PLAN
UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE
«SUBVENCije ZA POLJOPRIVREDU»
UTVRĐEN BUDŽETOM
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA ZA 2008.GODINU**

2. PODACI O PROGRAMU

Vlada BPK-a Goražde je dala saglasnost na program i plan utroška sred-

stava sa kriterijima raspodjele «Subvencije za poljoprivredu» utvrđen budžetom Bosansko-podrinjskog kantona za 2008. godinu na svojoj 62-goj redovnoj sjednici održanoj dana 09.04.2008.godine.

**Period realizacije Programa
od usvajanja do 31.12. 2008godine**

Trajanje realizacije 12 mjeseci

Kraj roka realizacije 31.12.2008.godine

**Ukupna vrijednost Programa
500.000,00 KM**

Odgovorno lice:

Elfad Mašala,dipl.ing.ministar

SADRŽAJ

I UVOD

II KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

1. Opšti kriteriji

2. Posebni kriteriji

3. Način ostvarivanja podrški

III SVRHA PROGRAMA

IV VISINA SREDSTAVA

V IZVORI SREDSTAVA

VI ORGANIZACIJA KOJA PRIMA TRANSVER

VII VRSTE PODRŠKE

I UVOD

Primarna poljoprivredna proizvodnja predstavlja okosnicu opstanka i ra-

zvoja svakog društva. Svjedoci smo da u našoj zemlji radi spleta mnogih objektivnih, i naročito subjektivnih okolnosti proizvodnji hrane (primarna poljoprivredna proizvodnja) nije poklanjan dovoljan značaj. Zbog tih okolnosti došli smo u poziciju da imamo nedovoljnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i da uvozimo ono što smo donedavno izvozili.

Poljoprivredni resursi kojima raspolazemo su izuzetni (velike neiskorištene poljoprivredne površine, klimatski uslovi kao i svi drugi elementi neophodni za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i veliki broj nezaposlenog stanovništva) pa nam daju opravdane razloge da ova grana posjeduje veliki potencijal.

Specifičnosti namjene ovih sredstava a posebno kad se ima u vidu da je veliki broj korisnika ovih sredstava, prišlo se detaljno izradi ovog Programa, gdje se više puta raspravljalo o pomenu tom Programu a tako isto korišteni drugi izvori, a sve u cilju donošenja kvalitetnog Programa. Osnovni pokazatelji za donošenje ovog Programa je zatupljenost pojedinih grana poljoprivrede na Kantonu kao i realizovana sredstva po stakama u 2007 godini.

Stoga smo mišljenja da smo obuhvatili sve bitne segmente poljoprivredne djelatnosti, stim da uvijek postoji nezadovoljstva kod pojedinih proizvođača je, jer se moralo imati u vidu i potreba za određenim strateškim proizvodnjama za teritoriju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i raspodjela po kvotama radi ograničenosti finansijskih sredstava za ove namjene.

Očekivanja su što hitnije usvajanje ovog Programa, tim prije jer agro godi-

na ne poznaje ovaj izrazito komplikovani sistem usaglašavanja i donošenja propisa.

Realizacija ovog Programa moguća je tek nakon donošenja detaljnih upustava o načinu ostvarivanja subvencija za svaku vrstu proizvodnje.

II KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Finansijska sredstva odobrena iz Budžeta za privredu Subvencije za poljoprivredu će se raspoređivati prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima i to:

1. OPŠTI KRITERIJ

Ovim programom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe (u daljem tekstu: korisnik) za ostvarenja prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, uređuju postupci za njeno ostvarenje, način isplate, obaveze koje korisnik mora ispuniti prije i nakon prijema novčane potpore i propisuje potrebnu dokumentaciju i obrasce te nadzor i kontrolu. Novčane podrške ostvaruju se u oblasti: animalne proizvodnje, biljne proizvodnje, ostale podrške (podrške u svrhu poljoprivrednih programa, podrške po participacijama: sajmovi, smotre, edukacije, seminari, edukacija farmera i prezentacije isključivo iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, fizičko ili pravno lice koje je ostvarilo primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton).

Zahtjevi podneseni Kantonalnom ministarstvu privrede (sektor poljoprivrede) nakon 31.12.2007.godine (posticaj

za proizvedeno kravlje mlijeko za mjesec novembar-decembar) prenose se u narednu godinu. Kantonalno ministarstvo će zaprimljene zahtjeve do 20.01.2008. godine obraditi u skladu sa Programom i Upustvima iz 2007 godine.

2. POSEBNI KRITERIJ

2.1. Subvencije za otkupljeno kravlje mlijeko, ostvaruju proizvođači koji su registrovani u kantonalno uzgojno-selekcijskoj službi i koji imaju zaključen Ugovor sa registrovanim prerađivačem ili otkupljivačem.

Pravo na podršku imaju oni farmeri koji predaju 300 litara za jedan mjesec i ostvaruju podršku u iznosu od 0,10KM po predatom litru sa 3,2% mliječne masti.

2.2. Subvencije za uzgoj priplodnih junica: ostvarit će farmeri koji su registrovani u nadležnoj službi i koji su upisani u registar proizvođača priplodne stoke, a istu mogu koristiti za uzgoj ili prodaju, ako uzgoje najmanje jednu priplodnu junicu.

2.3. Držanje osnovnog stada ovaca i koza; pravo na podršku imaju farmeri (korisnici) koji u osnovnom stadu imaju najmanje 40 ovaca ili 20 koza.

2.4. Subvencije u obliku proizvodnje meda: ostvaruju (držaoci pčelinjih društava) pčelari koji su registrovani na području BPK-a Goražde, a imaju najmanje 20 (dvadeset) pčelinjih zajednica.

2.5. Tov junadi: pravo na novčanu podršku za tov junadi imaju proizvođači ako utove najmanje 5 junadi porijekla iz vlastite proizvodnje ili junad koja su kupljena na tržištu BiH i pl-

asiraju industriskim klaonicama registrovanim kod Federalnog ministarstva ili zanatskim klaonicama registrovanim kod kantonalnog ministarstva.

Najveća ulazna težina grla stavljenih u tov je do 150 kg za ženska grla i do 200kg za muška grla.

Grla u tovu moraju provesti najmanje 200 dana, sa najmanjom izlaznom težinom kod isporuke od 450 kg za ženska i muška od 500kg.

2.6. Držanje matičnog stada krava (mliječna grla): Novčani podsticaj za držanje matičnog stada krava ostvaruju kandidati koji drže najmanje dvije krave. Matično stado krava mora biti Registrovano od nadležne veterinarske stanic (u skladu sa Prvilnikom o obilježavanju životinja i šemi kontrole kretanja životinja "Službeni glasnik BiH", broj 28/01)

Pravo na podršku ostvaruju kandidati koji su registrovani kod nadležnog organa (registarski list) a podsticaj po jednom mliječnom grlu iznosi 100KM.

2.7. Proizvodnja rasadničkog materijala visokostablašica (jabuke i kruške): pravo na ovu podršku imaju pravna lica koja su registrovana za ovu proizvodnju. Minimalna količina proizvedenog sadnog materijala za pravna lica iznosi 20000 komada rasadničkog materijala.

2.8. Zasnivanje novih zasada voća kontinentalnog tipa: pravo na novčanu podršku stiču kandidati koji su vlasnici zemljišta ili imaju zemljište u zakup, na kojem zasnivaju voćnjak visokostablašica; jabuke, kruške, šljive i višnje.

Minimalna površina za zasnivanje voćnjaka je 0,2 ha

Broj sadnica po dunumu ne može biti manja od standardne.

2.9. Zasnivanje novih zasada jagodičastog voća: pravo na novčanu podršku stiču kandidati koji su vlasnici zemljišta ili imaju zemljište u zakupu na kojem zasnivaju zasad jagodičastog voća jagode, maline i kupine. Minimalna površina za zasnivanje ovog zasada je 0,1 ha.

2.10. Podrške za proizvedenu konzumnu i industrijsku jabuku: ostvaruju pravna i fizička lica koja imaju zaključen Ugovor sa registrovanim prerađivačem ili otkupljivačem i koji su registrovani kod nadležnog organa. Minimalna količina koja se postiže je 500 (pedsto) kg.

2.11. Podrška za organsku proizvodnju jagodičastog voća (jagode): pravo na podsticaj ostvaruju pravna i fizička lica koja imaju zaključen Ugovor sa registrovanim prerađivačem ili otkupljivačem i koji su registrovani kod nadležnog organa. Minimalna količina koja se podstiče je 200kg. Podsticaj po jednom kilogramu roda iznosi će 0,10KM

2.12. Podrške za proizvodnju u zatvorenim prostorima-plastenička proizvodnja Pravo na novčanu podršku stiču pravna i fizička lica koji su vlasnici zemljišta ili imaju zemljište u zakupu, da imaju naprijed navedenu povrtlarsku proizvodnju i da su registrovani kod nadležnog organa (registarski list poljoprivrednog proizvođača).

Da bi kandidati ostvarili ovu podršku

ku trebaju imati minimalno 200 m² zatvorenog rostora za datu proizvodnju.

2.13. Proizvodnja sjemenskog krompira

Pravo na novčanu podršku imaju kandidati koji su kod nadležnog suda registrovani za tu djelatnost i ako su upisani u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena kod Federalnog ministarstva. Proizvođači za proizvodnju sjemenskog krompira moraju ostvariti proizvodnju najmanje na 2 (dva) ha.

2.14. Podrška proizvodnji strnih žita (pšenica, ječam, raž, zob) i heljde

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati koji u jesenjem periodu zasiju najmanje 0,1ha navedenih kultura na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2.15. Podrška za vještačko osjemenjavanje krava ostvaruju ovlaštene općinsko veterinarske stanice, ili privatne veterinarske stanice koje su registrovane za vršenje ovih poslova. Dokaz za ostvarenje ove podrške je utvrđena gravidnost kod grla koje je vještački osjemenjeno, zašto je neophodno imati potpis imaoca životinja kod pregleda na gravidnost.

2.17. Dijagnostička ispitivanja zakonom predviđena.

2.17. Ostvarivanje podrške po participacijama: pravo kandidovanja za ostvarivanje podrške po participacijama stiču kandidati koji obavljaju djelatnost iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje od opšteg interesa ili za interese Kantonalnog ministarstva.

23.april/travanj 2008.

Pod aktivnostima za koje se može kandidovati za participacije podrazumjevaju se:

- a) Organizovanje seminara, sajmova, simpozija, edukacija farmera, prezentacije isključivo iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje.
- b) Formiranje zakonom predviđenih komisija i podkomisija.
- c) Stručna usavršavanja od interesa za Kantonalno ministarstvo.

2.18. Ostvarivanje novčane podrške kao potpore Programima u svrhu poljoprivredne proizvodnje

Pravo na ovu podršku imaju pravna i fizička lica za djelimičnu ili potpunu realizaciju projekta od strane ovog Ministarstva koja obavljaju djelatnost iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje od opšteg interesa ili za interese kantonalnog ministarstva.

2.19. Podrška za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme

Pravo na podsticaj za nabavku (kupovinu) poljoprivredne mehanizacije i opreme ostvaruju kandidati koji nabave odnosno kupe u 2008 godini novu mašinu, i to: traktor, motokultivator, pumpe koje se koriste u poljoprivredne svrhe kao i rezervni djelovi za pomenute mašine (motori i drugi djelovi) sa ili bez priključaka, kosačicu kao i drugu mehanizaciju i opremu potrebnu u stočarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i drugim granama poljoprivrede.

2.20. Nabavka steonih junica za proširenje osnovnog stada

Novčani podsticaj za nabavku steonih junica ostvaruje kandidat koji u

2008.godini kupi najmanje 1(jednu) visokosteonu junica čiste pasmine: Holstein – Freisian, Simmental, Montafon i Oberintal, a koje će služiti za formiranje ili proširenje osnovnog stada mliječnih krava.

2.21. Rezervna sredstva: služe za nepredviđene intervencije u podsticajima primarne poljoprivredne proizvodnje, zatim u slučaju elementarnih i drugih nepogoda (snijeg, grad, vjetar, napada divljih životinja, kao i druga plaćanja koja su neophodna u sektoru poljoprivrede). Odluku za ova sredstva donosi Kantonalni ministar na prijedlog službe za poljoprivredu.

3. NAČIN OSTVARIVANJA PODRŠKI

Pravna i fizička lica koja ispunjavaju opšte i posebne kriterije propisane ovim Programom kao i Upustvima, podnose zatjev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji Kantonalnom ministarstvu (sektor za poljoprivredu).

Nakon obrade i provjere dokumentacije Ministarstvo za privredu će u propisanim rokovima zahtjeve za isplatu novčanih podrški dostaviti Ministarstvu za finansije.

Isplata novčanih podrški, vrši se nakon izvršenih poslova, dostavljenih i obrađenih zahtjeva.

U slučaju da se utvrđena visina sredstava po vrstama ne iskoristi, Ministarstvo za privredu (u daljem tekstu Kantonalno ministarstvo) ima pravo da preusmjeri sredstva iz grane u granu (stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo, povrtlarstvo i td).

Nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencionalnih kandidata, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vrše službenici kantonalnog ministarstva (sektor za poljoprivredu).

III SVRHA PROGRAMA

Svrha ovog programa je:

- povećanje obima pljoprivredne proizvodnje,
- zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
- snadbjevanje prehrambene industrije sirovinama,
- stabilizacija tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
- smanjenje ovisnosti od uvoza i stvaranja pretpostavki za izvoz,
- stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača,
- smanjenje stope nezaposlenosti,
- učešće naučnih i stručnih institucija u osavremenjavanju proizvodnje,
- ruralni razvoj.

Predviđene novčane podrške su ekonomskog karaktera koje priznaju ekonomsku proizvodnju kod farmera i stvaraju uslove za prodaju proizvoda za domaću industriju i tržište. Druga uloga podrški je razvojnog karaktera koja pospešuje: kapitalna ulaganja, organizaciju rada uzgojno-seleksijskih i savjetodavnih poljoprivrednih stručnih službi, organizovanje sajmova, seminara, izložbi i podrška naučno-stručnim institucijama.

Osnovni parametri koje smo koristili za izradu Programa bili su;

- osnovna strateška opredjeljenja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na BPK,
- stanje resursa na kantonu,
- analiza stanja novčanih podrški u 2007.godini,

- mišljenja općinskih službi za poljoprivredu, proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda, zadruga, udruženja i drugih.

IV VISINA SREDSTAVA

Sredstva odobrena Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa izmjenama i dopunama za 2008.godinu u visini 500.000 KM, a ista će se raspodjeliti u skladu sa Programom utroška sredstava na sledeće oblasti izražena procentualno.

Animalna proizvodnja	39,40 %
Biljna proizvodnja	30,60 %
Ostale podrške	30,00 %

Izvršena podjela po pojedinim oblastima je proizvod studioznih analiza, obimi proizvodnje po pojedinim granama kao i sredstva koja su realizovana po pojedinim oblastima u 2007.godini.

Radi ograničenja sredstava bili smo prinuđeni po svakoj oblasti i vrstama podrški propisati kvote sa kojima možemo računati.

Ovaj Program će imati smisla ako svaki učesnik bude u potpunosti poštovao Odluku i upustva u kojima su propisana i razrađena prava i dužnosti kandidata. Da bi se ovakav Program održao i u budućnosti još više razvijao neophodno je posebnu pažnju posvetiti nadzoru od ovlaštenih organa.

V IZVORI SREDSTAVA

Izvor sredstava za realizaciju ovog Programa je Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu (« Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:18/07), u kojem su na poziciji Subvencije za poljopri-

vredu, planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM.

VI ORGANIZACIJA KOJA PRIMA TRANSVER

Korisnik novčanih podrški iz ovog Programa su fizička i pravna lica koja ispune propisane opšte i posebne kriterije i koja ostvare poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (poljoprivredni proizvođači, farmeri, zadruge i dr.)

VII VRSTA PODRŠKI

Podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

R/b	Podrške animalnog porijekla	KM/po jedi.proizv od.	Ukupan obim podrške	Ukupan iznos u KM
1.	Uzgoj priplodnih junica u čistoj pasmini	200	90	18000,00
2.	Uzgoj priplodnih junica križanaca	150	60	9000,00
3.	Uzgoj priplodnih ovaca i koza	6	10833	65000,00
4.	Proizvodnja kravljeg mlijeka	0,10	282700	28270,00
5.	Proizvodnja kravljeg mlijeka iz 2007 god.novemb-decembar	0,8-0,10	-	1730,00
6.	Tov junadi	100	50	5000,00
7.	Podrške u obliku proizvodnje meda	10	3000	30000,00
8.	Držanje matičnog stada krava (mliječna grla)	100	400	40000,00
	UKUPNO			197000,00

R/b	Podrške u biljnoj proizvodnji	KM/po jedinici mjer	Ukupan obim podrške	Ukupan iznos u KM
1.	Proizvodnja rasadničkog materijala visokostablašica (kruška i jabuka)	0,25KM/kom	32000kom	8000,00
2.	Proizvodnja u zatvorenim prostorima-plastenička pr.	2KM/m ²	25500m ²	51000,00
3.	Zasnivanje voćnjaka continental.podr.	150KM/dun	25ha	37500,00
4.	Zasnivanje zasada jagodičastog voća	150KM/dun	3ha	4500,00
5.	Proizvodnja konzumne jabuke	0,09KM/kg	55t	5000,00
6.	Proizvodnja industrijske jabuke	0,06KM/kg	333t	20000,00
7.	Proizvodnja organskog jagodičastog voća(jagode)	0,10KM/kg	20t	2000,00
	UKUPNO			128000,00

R/b	Podrške za proizvodnju sjemenskog krompira	KM/po jedi. mjere	Ukupan obim podrške	Ukupan iznos u KM
1.	Sjemenski krompir	1000KM/ha	2ha	2000,00
2.	Sjetva žitarica i heljde	30KM/du.	76,6ha	23000,00
	UKUPNO			25000,00

R/b	Ostale podrške	Ukupan iznos u KM
1.	Podrške za V:O:	7000,00
2.	Podrške po participacijama (sajmovi, smotre i edukacije)	20000,00
3.	Podrške u svrhu Programa p.p.	30000,00
4.	Dijagnostička ispitivanja	8000,00
5.	Nabavka opreme i mehanizacije	25000,00
6.	Nabavka steonih junica (100komx300KM)	30000,00
7.	Rezervna sredstva	30000,00
	UKUPNO	150000,00

Ukupna sredstva za subvencije iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2008.g. iznose 500.000,00 KM.

Ovaj Program i plan utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU" stupa na snagu danom davanja saglasnosti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:04-14-910-2/08
11.04.2008.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Elfad Mašala, s.r.



309

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-goj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o davanju saglasnosti na Program
za korištenje sredstava «Kapitalni
grantovi općinama» utvrđenih u
Budžetu Ministarstva za privredu
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za 2008.godinu-Direkcija za ceste

I

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška sredstava Kapitalni grantovi općinama utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu-Direkcija za ceste.

II

Sredstva za realizaciju Programa iz tačke I ove Odluke, plasirat će se sa pozicije Kapitalni grantovi općinama utvrđenih Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu, ekonomski kod **615116-Kapitalni grantovi općinama iz Budžeta Ministarstva za privredu – Direkcija za ceste.**

III

Program iz tačke I ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste i Ministarstvo za finansije, svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-699/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

309a)

P R O G R A M
za korištenje sredstava Kapitalni
grantovi Općinama iz Budžeta
Ministarstva za privredu-Direkcija za
ceste Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za 2008.godinu

Podaci o programu:

- Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je dala saglasnost na Program "Kapitalni grantovi općinama" na svojoj 62-goj redovnoj sjednici održanoj 09.04.2008.godine.
- Period realizacije Programa:
01.01-31.12.2008.godine.
- Trajanje realizacije: 12 mjeseci
- Kraj roka realizacije: 31.12.2008.god.
- Ukupna vrijednost Programa
100.000,00 KM
- Odgovorno lice:
Elfad Mašala,dipl.ing.- Ministar

PROGRAM
za korištenje sredstava Kapitalni
grantovi Općinama iz Budžeta
Ministarstva za privredu-Direkcija
za ceste Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde za 2008.godinu

NAZIV PROGRAMA

Program utroška sredstava „Kapitalni grantovi Općinama“.

OPIS PROGRAMA

Radi se o sredstvima, predviđenim za podršku projektima Općina i mjesnih zajednica sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde a odnose se na sanaciju i rekonstrukciju ulica i lokalnih puteva, obezbijeđena na ekonomskom kodu **615116- Kapitalni grantovi Općinama**.

Program će trajati tokom cijele kalendarske 2008. godine.

Odgovorna osoba za izvršenje programa je Elfad Mašala, Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

POTREBNA SREDSTVA

Sredstva za realizaciju podrške investicijama obezbjedit će se iz Budžeta Ministarstva za privredu-Direkcija za ceste za 2008.god., sa ekonomskog koda **615116-Kapitalni grantovi Općinama** u iznosu od 100.000,00 KM.

POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Broj radnika koji je potreban da bi se provodio ovaj Program je: četiri radnika koji rade u Direkciji za ceste i tri iz Sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj koji, će dostavljene

zahtjeve prikupljati, analizirati i dostavljati Ministru u vidu prijedloga, s tim što će Komisija pratiti praćenje istih sredstava i o tome izvještavati Ministra za privredu.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Da bi se mogla dobiti sredstva planirana na ovom ekonomskom kodu potrebno je da budu ispunjeni opći i posebni kriteriji.

a) Opći kriteriji

Opći kriteriji koje moraju ispunjavati subjekti lokalne zajednice da bi mogli dobiti ova sredstva su:

- da se sredstva zajedničkog ulaganja plasiraju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
- da se radi o sanaciji i rekonstrukciji ulica i lokalnih puteva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- da korisnici sredstava imaju urađen predmjer i predračun radova urađen od strane ovlaštenog lica za tu vrstu poslova kao i iznos vlastitog učešća na tom projektu.
- korisnik sredstava će nakon provođenja procedure za odobravanja sredstava po ovom programu zaključiti Ugovor sa izvođačem radova, u skladu sa Zakonom i isti dostaviti na uvid ovom Ministarstvu.

b) Posebni kriteriji:

Zahtjevi moraju biti na listi prioriteta lokalne zajednice koji će biti dostavljeni uz Zahtjev za dodjelu sredstava.

Prednost imaju projekti koji obezbjeđuju:

- a) kvalitetniju komunikacijsku povezanost sa centrom Općine ili Mjesne zajednice koji su dosada u više navrata aplicirali a nisu dobili tražena sredstva.

IZVORI SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju podrške investicijama obezbjedit će se iz Budžeta Ministarstva za privredu - Direkcija za ceste za 2008.god. sa ekonomskog koda **615116- Kapitalni grantovi Općinama** u iznosu od 100.000,00 KM

PROCJENA REZULTATA

Smatra se, da će se ovim sredstvima pomoći projekti koji obezbjeđuju bolju komunikacijsku povezanost, perspektivu u razvoju lokalnih zajednica u ekonomskom, privrednom i kulturnom smislu.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz pisani zahtjev i obrazloženje projekta organi lokalne uprave su dužni dostaviti i sljedeće:

- predmjer i predračun potrebnih radova,
- obrazloženje ekonomske opravdanosti,
- termin plan povlačenja odobrenih sredstava,
- dokaze o ispunjavanju općih i posebnih kriterija.

Zahtjev se podnosi direktno Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Raspodjela sredstava će se izvršiti prema Pravilniku, po kriterijima iz ovog programa, kojeg će izraditi Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

NADZOR

Nadzor nad provođenjem ovog programa vrši Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste i Ministarstvo za finansije, svako iz svoje nadležnosti.

Po završenom projektu organ lokalne zajednice je dužan u roku od 15 dana izvijestiti Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste koje će provjeriti opravdanost utroška sredstava.

Ukupan iznos sredstava koja obuhvata ovaj program je 100.000,00 KM.

Broj:04-14-1111-2/08
11.04.2008.godine

MINISTAR
Elfad Mašala,s.r.

G o r a ž d e

310

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03) i Programa utroška finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ekonomski kod 614200 – Pomoć za rekonstrukciju i povratak i izdaci za alternativni smještaj za 2008.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:3/08), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-goj redovnoj sjednici održanoj dana 09.04.2008. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
za obezbjeđivanje alternativnog
smještaja kroz nadoknadu za kiriju**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **1.600,00 KM** za obezbje-

đivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu kirije za mjesec MART 2008. godine za 16 /šesnaest/ korisnika (100,00 KM mjesečno po korisniku) koji po Imovinskim zakonima i Zakonu o raseljnim osobama i izbjeglicama imaju pravo na privremeni smještaj, a prema priloženom spisku, sa pravom produžetka do trajnog rješavanja statusa.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, ekonomski kod - **614200 – Pomoć za rekonstrukciju i povratak i izdaci za alternativni smještaj za 2008.god.**

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-36-703/08 P R E M I J E R
09.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

311

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o stavljanju van snage Odluke o odobranju novačnih sredstava na ime realizacije Projekta pomoći za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija

Član 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobranju novačnih sredstava na ime realizacije Projekta pomoći za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija broj: 03-14-3206/07 od 28.12.2007.godine, a koju je donijela Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 42-ojoj redovnoj sjednici.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-36-706/08 P R E M I J E R
09.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

312

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o stavljanju van snage Odluka o odobranju novčanih sredstava na ime naknade troškova legalizacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija

Član 1.

Ovom Odlukom stavljaju se van snage Odluke o odobravanju novačinih sredstava na ime naknade troškova legalizacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija, koje je donijela Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 42-oj redovnoj sjednici održanoj dana 28.12.2007.godine, pod brojem: 03-14-3328/07 i brojem: 03-14-3329/07.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknado će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-707/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
313

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i člana 34. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na
Program utroška budžetskih sredstava
Ministarstva za urbanizam, prostorno
uređenje i zaštitu okoline sa
ekonomskog koda
614100 – Grantovi opštinama**

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda **614100 – Grantovi opštinama.**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a za finansijsku realizaciju zadužuje se Ministarstvo za finansije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-709/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
313a)

**P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde sa ekonomskog koda
broj: 614100 - Grantovi opštinama**

1. NAZIV PROGRAMA: Utrošak sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda broj: 614100 - Grantovi opštinama.

2. **PRAVNI OSNOV:** Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:18/07).
3. **TRAJANJE PROGRAMA:** 12 mjeseci počev od 01.01.2008 do 31.12.2008.g.
4. **UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:** 45.000,00 KM
5. **ODGOVORNO LICE:** Nedimović Vladimir, Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

I - OPŠTE ODERDBE

Ovim Programom utvrđuje se način utroška sredstava sa ekonomskog koda broj: **614100 - Grantovi opštinama** kao i praćenje realizacije programa, nadzor nad njegovom realizacijom i podnošenje izvještaja o utrošku istih.

II - CILJ PROGRAMA

Cilj projekta je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a za koje zahtjev za finansiranje ili sufinansiranje dostave nadležne službe opština u sastavu Kantona.

III - ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA

Zahtjev za odobravanje novčanih sredstava podnose opštine u sastavu Kantona putem svojih nadležnih službi, a Odlu-

ku o odobravanju sredstava, na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Utrošak sredstava će se izvršiti u skladu sa odobrenim programima dostavljenim od strane Opština.

IV - KRITERIJ ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriterij za dodjelu – trošenje navedenih sredstava je:

- Kvalitet i opravdanost dostavljenih projekata.

Prioritete za dodjelu- trošenje navedenih sredstava odredit će stručna lica Ministarstva uvidom na licu mjesta.

V- NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Nadzor nad realizacijom Programa vršit će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem svojih stručnih službi, a izvještaj o realizaciji Programa po njegovom završetku, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnosi Ministar.

Broj:09-14-434-6/08 M I N I S T A R
11.04.2008.godine Nedimović Vladimir,s.r.
G o r a ž d e

314

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i člana 34. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vla-

da Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-goj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program
utroška budžetskih sredstava
Ministarstva za urbanizam, prostorno
uređenje i zaštitu okoline
sa ekonomskog koda 615000 -
Kapitalni grantovi

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda **615000 - Kapitalni grantovi**.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a za finansijsku realizaciju zadužuje se Ministarstvo za finansije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-710/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

314a)

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde sa ekonomskog koda
broj: 615000- Kapitalni grantovi

1. **NAZIV PROGRAMA:** Utrošak sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda broj: 615000-Kapitalni grantovi.
2. **PRAVNI OSNOV:** Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kanrona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde“ broj:18/07).
3. **TRAJANJE PROGRAMA:** 12 mjeseci počev od 01.01.2008 do 31.12.2008.g.
4. **UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:** 150.000,00 KM
5. **ODGOVORNO LICE:**Nedimović Vladimir, Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

I - OPŠTE ODERDBE

Ovim Programom utvrđuje se način utroška sredstava sa ekonomskog koda broj: **615000 - Kapitalni grantovi** kao i praćenje realizacije programa, nadzor nad njegovom realizacijom i podnošenje izvještaja o utrošku istih.

II - CILJ PROGRAMA

Cilj programa je finasiranje projekta izrade Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona kao osnovnog dokumenta za planiranje razvoja Kantona kao Opština u njegovom sastavu u svim oblastima života za period 2008 – 2028 godina.

III - ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA

Način utroška planiranih sredstava određuje Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao nosilac pripreme izrade Prostornog plana, a Odluku o odobravanju sredstava, na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Utrošak sredstava će se izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni Glasnik BiH", broj: 49/04).

IV - KRITERIJ ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za trošenje navedenih sredstava će se određivati za svaki segment izrade Prostornog plana Kantona posebno, a sve u skladu sa okvirnim kriterijima navedenim u Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni Glasnik BiH", broj: 49/04).

V- NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Nadzor nad realizacijom Programa vršit će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

kao nosilac pripreme izrade Prostornog plana putem svojih stručnih službi, a izvještaj o realizaciji Programa po njegovom završetku, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnosi Ministar.

Broj:09-14-434-5/08 **MINISTAR**
11.04.2008.godine Nedimović Vladimir,s.r.
G o r a ž d e

315

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i člana 34. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U **o davanju saglasnosti na Program** **utroška budžetskih sredstava** **Ministarstva za urbanizam, prostorno** **uređenje i zaštitu okoline** **sa ekonomskog koda 614239 - Ostali** **grantovi pojedincima**

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda **614239 - Ostali grantovi pojedincima.**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za urbanizam, pros-

torno uređenje i zaštitu okoline, a za finansijsku realizaciju zadužuje se Ministarstvo za finansije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-711/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

315a)

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde sa ekonomskog koda
broj: 614239- Ostali grantovi
pojedincima

- 1. NAZIV PROGRAMA:** Utrošak sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda broj:614239- Ostali grantovi pojedincima.
- 2. PRAVNI OSNOV:** Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kanrona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:18/07).
- 3. TRAJANJE PROGRAMA:** 12 mjeseci počev od 01.01.2008 do 31.12.2008.g.
- 4. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:** 5.000,00 KM

- 5. ODGOVORNO LICE:** Nedimović Vladimir, Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražd.

I - OPŠTE ODERDBE

Ovim Programom utvrđuje se način utroška sredstava sa ekonomskog koda broj: **614239- Ostali grantovi pojedincima** kao i praćenje realizacije programa, nadzor nad njegovom realizacijom i podnošenje izvještaja o utrošku istih.

II - CILJ PROGRAMA

Navedena sredstva planiraju se utrošiti za pomoć pojedincima koji zbog svog slabog socijalnog statusa nemogu riješiti probleme iz oblasti života koja je u nadležnosti ovog Ministarstva (stambene i ekološke), teško oboljelim licima kao i licima pogođenim elementarnim nepogodama u sanaciji šteta izazvanih tim nepogodama, kao i rješavanju ekoloških i urbanističkih problema koji direktno ugrožavaju zdravlje pojedinaca (uklanjanje divljih deponija smeća iz privatnih stambenih objekata, uklanjanje ruševina ratom devastiranih objekata koji ugrožavaju živote i zdravlje stanovništva i sl.).

III - ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA

Zahtjev za dodjelu sredstava za realizaciju potreba navedenih u predhodnom stavu podnose fizička lica u stanju potrebe, a odluku o odobravanju sredstava, na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IV – KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu – trošenje navedenih sredstava su:

- težina predmetne situacije,
- socijalni status podnosioca zahtjeva za pomoć,

Prioritete za dodjelu-trošenje navedenih sredstava odredit će stručna lica Ministarstva uvidom na licu mjesta kao i na osnovu priložene dokumentacije.

V- NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Nadzor nad realizacijom Programa vršit će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem svojih stručnih službi, a izvještaj o realizaciji Programa po njegovom završetku, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnosi Ministar.

Broj:09-14-434-7/08 M I N I S T A R
11.04.2008.godine Nedimović Vladimir,s.r.
G o r a ž d e

316

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03) i člana 34. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-goj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., d o n o s i:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za

urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda **614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama.**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a za finansijsku realizaciju zadužuje se Ministarstvo za finansije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-712/08 P R E M I J E R
09.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

316a)

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva za
urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde sa ekonomskog koda
broj:614300-Grantovi neprofitnim
organizacijama

1. **NAZIV PROGRAMA:** Utrošak sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bo-

sansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda broj: 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama.

2. **PRAVNI OSNOV:** Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:18/07).
3. **TRAJANJE PROGRAMA:** 12 mjeseci počev od 01.01.2008 do 31.12.2008.g.
4. **UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:** 5.000,00 KM
5. **ODGOVORNO LICE:** Nedimović Vladimir, Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražd.

I - OPŠTE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se način utroška sredstava sa ekonomskog koda broj: 614300- Grantovi neprofitnim organizacijama kao i praćenje realizacije programa, nadzor nad njegovom realizacijom i podnošenje izvještaja o utrošku istih.

II - CILJ PROGRAMA

Navedena sredstva planiraju se utrošiti za podršku neprofitnih organizacija i udruženja građana pri realizaciji projekata iz nadležnosti ovog Ministarstva (edukativni projekti iz oblasti ekologije, rekonstrukcija i izgradnja objekata od općeg interesa i sl.).

III - ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA

Zahtjev za pomoć pri realizaciji projekata u predhodnom stavu podnose neprofitne organizacije, udruženja građ-

ana i slično, a odluku o odobravanju sredstava na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IV - KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu – trošenje navedenih sredstava su:

- Kvalitet i opravdanost ponuđenog projekta.

Prioritete za dodjelu-trošenje navedenih sredstava odredit će stručna lica Ministarstva po izvršenom pregledu ponuđenih programa.

V - NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Nadzor nad realizacijom Programa vršit će Ministarstvo za urbanizam , prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem svojih stručnih službi, a izvještaj o realizaciji Programa po njegovom završetku, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnosi Ministar.

Broj:09-14-434-8/08 M I N I S T A R
11.04.2008 godine Nedimović Vladimir,s.r.
G o r a ž d e

.....
317

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-goj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o pravu, visini i načinu regulisanja troškova za uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi

upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo, visina i način regulisanja troškova za uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima.

Član 2.

Pod pojmom službenog telefona, podrazumijeva se mobilni i fiksni telefonski aparat u vlasništvu organa uprave i službeni telefonski broj vlasništvo organa uprave.

Izuzetno ovo pravo može se odobriti i licima koja koriste vlastiti mobilni telefon i vlastiti broj, s tim da se troškovi mobilnih usluga priznaju do visine odobrenih troškova i o istom je potrebno napraviti službenu zabilješku.

Takođe, rukovodilac organa uprave ukoliko smatra da je to svrsishodno i racionalno, može odobriti i kupovinu ultra kartica u visini odobrenog mjesečnog limita.

Pod pojmom reprezentacije u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se troškovi ugostiteljskih usluga, pokloni, suvenir i slično, koji se koriste u prigodnim prilikama, prilikom posjeta Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ili prilikom posjete delegacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Pravo na upotrebu i korištenje mobilnih telefona imaju:

- Sekretar Vlade i Sekretar Skupštine

- Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
- Komesar policije;
 - Rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija (Načelnik Službe za zajedničke poslove, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, Direktor Direkcije robnih rezervi, Direktor Agencije za privatizaciju, Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Direktor Arhiva Kantona, Direktor Službe za odnose sa javnošću, Budžetski revizor, Šef Kabineta, Direktor Kantonalnog stambenog fonda, Direktor Direkcije za ceste, Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo).

Službenici iz stava 1. ovog člana imaju pravo na mjesečni trošak mobilnih telefona do 100,00 KM.

- Pomoćnici ministara,
- Sekretar ministarstva,
- Inspektori,
- Direktori javnih ustanova čiji je osnivač BPK-a Goražde (direktori osnovnih i srednjih škola, direktor Centra za socijalni rad).

Službenici iz stava 2. ovog člana imaju pravo na mjesečne troškove mobilnih telefona do 50,00 KM.

Šef tehničke službe, vozači u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa i MUP-a, referenti nabavke imaju pravo na upotrebu mobilnih telefona do 30,00 KM.

U Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Ministar će svojim Rješenjem odrediti još 7 (sedam) lica kojima će se omogućiti upotreba mobilnog telefona do iznosa od 50,00 KM i o istom će pismeno izvjestiti Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izuzetno za vrijeme službenog boravka u inostranstvu, mjesečni trošak mobilnih telefona uvećat će se do 50%

od utvrđenog iznosa za sve korisnike mobilnih telefona.

Korisnicima prava iz ovog člana u slučaju prekoračenja odobrenih mjesečnih iznosa razlika će se naplatiti umanjivanjem od plaće, s tim što će korisnik predhodno potpisati izjavu da prihvata da mu se navedeni troškovi odbijaju od plaće, a ovaj obračun će se vršiti mjesečno.

Član 4.

Upotreba fiksnog telefona odobrava se budžetskim korisnicima do mjesečnog iznosa od 60,00 KM po jednom telefonskom broju.

Korisnici koji imaju telefonske brojeve sa više korisnika ili većim opterećenjem, dužni su da od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traže saglasnost za mjesečni utrošak veći od predviđenog u stavu 1.ovog člana, a uzimajući u obzir prosječnu potrošnju iz predhodnog perioda za navedeni telefonski broj.

Kod troškova koji prelaze limit iz stava 1. u znatno većem iznosu, vršit će se kontrola i u slučaju nenamjenskog trošenja, korisnik će odgovarati u skladu sa pravilima koji regulišu disciplinsku odgovornost, te propisima o naknadi materijalne štete.

Član 5.

Bliža pravila i način korištenja prava na upotrebu fiksnog i mobilnog telefona budžetski korisnici regulisat će internim Pravilnikom o upotrebi službenih telefona, a u skladu sa Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika.

Član 6.

Pravo na troškove reprezentacije iz člana 2. ove Odluke imaju:

- Sekretar Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
- Sekretar Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
- Komesar policije;
- Rukovodioci kantonalnih uprava i upravnih organizacija iz člana 3. ove Odluke.

Visina troškova reprezentacije iznosi 150,00 KM mjesečno i ista se može prenijeti u naredni mjesec.

U slučaju potrebe za većim sredstvima od gore navedenog iznosa, odobrenje odnosno saglasnost na potrošnju istih daje Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 7.

U okviru budžetskih korisnika može se formirati čajna kuhinja u kojoj se koriste sokovi, kafe i drugi bezalkoholni napici.

Odluku o potrebi formiranja čajne kuhinje, o broju uposlenih, o cjenovniku usluga (cijene napitaka) donosi Načelnik Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na internu reprezentaciju iz čajne kuhinje imaju pravo, kako slijedi:

- Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 200,00 KM;
- Ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Komesar policije do 150,00 KM mjesečno;
- Rukovodioci kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija iz člana 6. ove Odluke do 50,00 KM mjesečno;

Član 8.

Bliža pravila i način korištenja prava na reprezentaciju budžetski korisnici regulisat će internim Pravilnikom, a u skladu sa Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika.

Član 9.

Upotreba službenih vozila Bosansko-podrinjskog kantona Goražde regulisat će se Pravilnikom o upotrebi službenih vozila Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji donosi Načelnik Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa, a saglasnost na isti daje Vlada Bosansko-podrinjskog katona Goražde.

Upotreba službenih vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog specifičnosti regulisat će se posebnim Pravilnikom.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se van snage Odluka o visini i načinu regulisanja troškova za uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima, broj:03-14-742/03 od 24.04.2003.godine i Odluka o dopuni Odluke o visini i načinu regulisanja troškova za uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima, broj:03-14-4155/04 od 14.12.2004.godine.

Član 11.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-713/08
09.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
318

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U **o odobravanju jednokratne novčane pomoći Regionalnom odboru za povratak u Jugoistočnu Bosnu**

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od **1.500,00 KM** Regionalnom odboru za povratak u Jugoistočnu Bosnu-Udruženju građana povratnika i raseljenih lica u opštini Foča, za podmirenje osnovnih i materijalnih troškova.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

ekonomski kod **614300 – Transferi udruženjima građana.**

Sredstva uplatiti na žiro-račun broj:1610300004210087 otvoren kod Raiffeisen banke –filijala Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-717/08 P R E M I J E R
09.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

.....
319

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se jednokratne novčane pomoći, kako slijedi:

1. Žuga Haris iz sela Kućino – Osanica Goražda u iznosu od **500,00 KM**, za troškove liječenja, žiro-račun broj: 161030000000093, 09300063633 otvoren kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo.
2. Dizdarević Šemsudin iz Goražda u iznosu od **500,00 KM**, za troškove liječenja, ž.r. 1327310011329826 otvoren kod NLB Tuzlanske banke.

3. Ramović Ramo iz Goražda u iznosu od **500,00 KM**, za troškove liječenja, ž.r. broj: 101-140-0000001617, 10-1901-000819-0 otvoren kod PBS Sarajevo, filijala Goražde.
4. Hadžić Enver iz Goražda, u iznosu od **500,00 KM**, teška materijalno-socijalna situacija, ž.r. broj: 1610300000000093 otvoren kod Raiffeisen banke d.d. Goražde.
5. Džaferović Fuad iz Goražda, u iznosu od **500,00 KM**, za troškove liječenja, ž.r.broj: 101-140-00000016-17, 33-1901-0009018 otvoren kod PBS Sarajevo, filijala Goražde.
6. Marković Petra, iz Goražda u iznosu od **500,00 KM**, za troškove liječenja, račun broj:101-140-00000016-17, 10-1901-001863 01 otvoren kod PBF Filijala Goražde.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200 – Ostali grantovi pojedincima.**

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-737/08 P R E M I J E R
09.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

.....
320

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši plaćanje RN br. 52/07 od 31.12.2007.godine na ime kupoprodaje jestivog ulja

Član 1.

Daje se saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje RN 52/07 od 31.12.2007.godine u vrijednosti od **5.285,00 KM**, na ime kupovine jestivog ulja od prodavca Federalne direkcije robnih rezervi radi intervencije na tržištu.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva su obezbjeđena u Budžetu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **821400 – Nabavka robnih rezervi.**

Sredstva uplatiti na jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, broj računa **338-900-22115294-91** kod Unicredit banke sa naznakom: vrsta prihoda **722631**, Budžetska organizacija **3801001**, Općina **077.**

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podri-

njskog kantona Goražde".

Broj:03-14-716/08 **P R E M I J E R**
09.04.2008.godine **Salem Halilović,s.r.**
G o r a ž d e

321

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 62-gojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 09.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti
Direkciji robnih rezervi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika po cijeni od 1,86 KM/litar

Član 1.

Daje se saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši nabavku lož ulja od odobranog dobavljača u količini od 27.000 litara po cijeni od 1,86 KM/litara u vrijednosti od **50.220,00 KM**, za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika.

Član 2.

Finansijska sredstva za nabavku lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika obezbjeđena su u Budžetu Direkcije robnih rezervi za 2008.godinu, ekonomski kod **613200 – Izdaci za energiju.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uje se Direkcija robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo finansija.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-715/08

09.04.2008.godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Salem Halilović,s.r.

322

Na osnovu člana 18. nj. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:36/99, 54/04 i 39/06), člana 11. Uredbe o postupku medicinskog vještačenja i osnivanja Instituta za medicinsko vještačenje ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 17/06), člana 11. Ugovora o obavljanju poslova medicinskog vještačenja u postupku za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, broj:08-35-527-5/07 od 04.04.2007.godine, te člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici održanoj dana 18.04.2008.godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Instituta za medicinsko vještačenje
Sarajevo**

Član 1.

U skladu sa članom 11. Ugovora

o obavljanju poslova medicinskog vještačenja u postupku za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite broj: 08-35-527-5/07 od 04.04.2007.godine, odobrava se isplata novčanih sredstava **Instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo u iznosu od 13.104,00 KM** na ime urađenih 137 medicinskih vještačenja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec **JANUAR 2008. godine**, a na osnovu ispostavljenog računa broj: 16/08 od 31.01.2008.godine.

Član 2.

Sredstva u iznosu od 13.104,00 KM isplatiti na teret Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Centar za socijalni rad BPK Goražde za 2008.godinu, **ekonomski kod 614200 – Beneficije za socijalnu zaštitu**, na račun Instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo broj: **T.R.: 1020500000078568 kod Union banke Sarajevo, Identifikacioni broj:4201141000004.**

Član 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-786/08

18.04.2008.godine

G o r a ž d e

323

P R E M I J E R

Salem Halilović,s.r.

Na osnovu člana 24. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03) i Programa utroška finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ekonomski kod 614200-Pomoć za rekonstrukciju i povratak i izdaci za alternativni smještaj za 2008.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:3/08), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

o usvajanju Projekta "Pomoć za sanaciju i izgradnju stambenih objekata porodicama na prostoru Gornje-drinske regije u cilju dostizanja minimuma stambenih uslova"

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Projekat "Pomoć za sanaciju i izgradnju stambenih objekata porodicama na prostoru Gornje-drinske regije u cilju dostizanja minimuma stambenih uslova", koji će se realizovati iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda - **614200 - Pomoć za rekonstrukciju i povratak i izdaci za alternativni smještaj za 2008. godinu.**

Član 2.

Projekat iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uje se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-23-785/08
18.04.2008.godine

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

.....
324

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i :**

O D L U K U

**o davanju saglasnosti
za plaćanje računa broj: 12/08**

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj:12/08 od 01.04.2008.godine, na iznos od **4.512,50 KM**, ispostavljen od strane privrednog društva «Goraždeputevi» d.d. Goražde po ugovoru broj:04-27-4040-11/07 od 27.11.2007.godine, a odnosi se na drugu polovinu četvrte tranše Zimskog održavanja ugovorenih putnih pravaca u periodu od 01.03. do 15.03.2008.godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Direkcija za ceste, ekonomski kod **613700-Izdaci za tekuće održavanje**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-782/08
18.04.2008.godine

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

.....
325

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti
za plaćanje računa broj: 092-4/08**

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj:092-4/08 od 31.03.2008.godine, na iznos od **6.018,75 KM**, ispostavljen od strane privrednog društva

«Kaja-Company» Goražde po ugovoru broj: 04-27-4040-12/07 od 27.11.2007.g, a odnosi se na drugu polovinu četvrte tranše Zimskog održavanja ugovorenih putnih pravaca u periodu od 01.03. do 15.03.2008.godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Direkcija za ceste, ekonomski kod **613700-Izdaci za tekuće održavanje**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-781/08
18.04.2008.godine

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

.....
326

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti
za plaćanje računa broj: 47/08**

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu

za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj:47/08 od 19.03.2008. godine, na iznos od **5.175,00 KM**, ispostavljen od strane privrednog društva JKP «Prača» d.o.o. Prača po ugovoru broj: 04-27-4040-9/07 od 27.11.2007.godine, a odnosi se na drugu polovinu četvrte tranše Zimskog održavanja ugovorenih putnih pravaca u periodu od 01.03. do 15.03.2008.g.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Direkcija za ceste, ekonomski kod **613700-Izdaci za tekuće održavanje**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-780/08 P R E M I J E R
18.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

327

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g, **d o n o s i :**

ODLUKU
o davanju saglasnosti za plaćanje
računa broj: 025/08

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj:025/08 od 17.03.2008.godine, na iznos od **14.110,00 KM**, ispostavljen od strane privrednog društva «Okac» d.o.o.Goražde po ugovoru broj:03-14-2762/07 od 27.11.2007.godine, a odnosi se na drugu polovinu četvrte tranše Zimskog održavanja ugovorenih putnih pravaca u periodu od 01.03. do 15.03.2008.godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Direkcija za ceste, ekonomski kod **613700-Izdaci za tekuće održavanje**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-779/08 P R E M I J E R
18.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

328

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i :**

O D L U K U
o davanju saglasnosti
za plaćanje računa broj: 06/08

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj:06/08 od 03.04.2008.godine, na iznos od **825,00 KM**, ispostavljen od strane privrednog društva d.o.o. «Grebak» Goražde po ugovoru broj:04-27-4040-10/07 od 27.11.2007.godine, a odnosi se na drugu polovinu četvrte tranše Zimskog održavanja ugovorenih putnih pravaca u periodu od 01.03. do 15.03.2008.godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Direkcija za ceste, ekonomski kod **613700-Izdaci za tekuće održavanje**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-778/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

329

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Programa utroška sredstava sa koda 614200 - Grantovi pojedincima i Zakona o izvršenju budžeta («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
za finansiranje jednokratnih pomoći
pripadnicima boračkih populacija

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **11.800,00 KM** na ime jednokratnih novčanih pomoći pripadnicima boračkih populacija.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke namjenjena su kao jednokratne pomoći pripadnicima boračkih populacija BPK-a Goražde koji se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji, a prema spisku korisnika i Zapisnika komisije koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odobrena sredstva obezbjediti iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200 - Grantovi pojedincima**.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za boračka pitanja i

Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-777/08 P R E M I J E R
18.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

.....
330

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03) i Programa o utrošku sredstava sa ekonomskog koda 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama i Zakona o izvršenju budžeta («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
RVI za učešće na I Kup u šahu
koji će se održati u Vozući**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **300,00 KM** na ime sufinansiranja dijela troškova za učešće ekipe RVI na I Kup prvenstvu u šahu koji će se održati u Vozući.

Član 2.

Odobrena sredstva obezbjediti iz

budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti na ž.r. Saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde broj:199049 0006144609 otvoren kod ABS banke Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-776/08 P R E M I J E R
18.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

.....
331

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i :**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Udruženju građana «Josip Broz Tito»
Goražde**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od **2.000,00 KM** na ime redovnih aktivnosti Udruženja i sufinansiranja troškova odlaska u Jablanicu na godišnjicu obilježavanja bitke na Neretvi dana 26.04.2008.godine.

Član 2.

Odobrena sredstva obezbjediti iz budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300** - **Transfer udruženjima građana.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti na Udruženje «Josip Broz Tito» Goražde ž.r. 101140000635124 otvoren kod PBS banke Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-809/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
332

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03) i Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614200 - Grantovi pojedincima, a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžetu («Službene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde», broj:18/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g, **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade troškova za priključenje stambenih objekata na elektroenergetski sistem

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **2.234,70 KM** (slovima:dvijehiljadedvijestotinetridesetčetiri i 70/100) na ime naknade troškova za priključenje stambenih objekata na elektroenergetski sistem pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Odobrena sredstva obezbjediti iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200** - **Grantovi pojedincima.**

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke uplatiti na žiro-račun Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica «Elektrodistribucija», Sarajevo PJ Goražde, broj:**1610300001260026** otvoren kod Raiffeisen bank dd Filijala Goražde, a ista se odnose na pojedinačno odobrena sredstva na ime priključka na infrastrukturnu mrežu slijedećih pripadnika boračke populacije:

R/B	Prezime i ime	% snošenja troškova	Naknada za priključak na infrastrukturnu mrežu (KM)
1.	Bajrica Ziji	100	561,60
2.	Drnda Fahro	100	1.111,50
3.	Džebo Muhidin	100	561,60
UKUPNO:			2.234,70

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-775/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
333

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na osnovu Programa o utrošku sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614100 - Ostali transferi (Informisanje, Centar za stručnu obuku), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za mjesec mart 2008.godine**

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **22.000,00 KM** Javnom preduzeću RTV BPK-a Goražde, na ime redovne tranše za mjesec **mart 2008.godine**.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod **614100 - Ostali transferi (Informisanje, Centar za stručnu obuku)**.

III

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Odluka stupa na snagu danom

objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-772/08 P R E M I J E R
18.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

.....
334

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g, **d o n o s i**:

ODLUKU
o visini potrebnih prihoda
za zadovoljenje stambenih potreba

I

Ovom Odlukom utvrđuje se visina prihoda koje treba da ostvaruje porodica mjesečno da sama za sebe obezbijedi smještaj i to kako slijedi:

- Porodica sa 4 člana prihod od	694,00 KM
- Porodica sa 3 člana prihod od	569,00 KM
- Porodica sa 2 člana prihod od	446,00 KM
- Porodica sa 1 članom prihod od	323,00 KM

Za svakog narednog člana iznos se uvećava za 123,00 KM.

II

Visinu prihoda koje ostvaruju članovi porodičnog domaćinstva utvrđuje

nadležni općinski stambeni organ po službenoj dužnosti.

III

Ova Odluka će se usklađivati svakih 6 (šest) mjeseci, zavisno od visine potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IV

Ova Odluka važi za period od 01.aprila do 01.oktobra 2008.godine.

V

Za pripremanje naredne Odluke zadužuje se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

VI

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a primjenjivat će se od 01.aprila 2008.godine.

Broj:03-14-771/08 P R E M I J E R
18.04.2008.godine Salem Halilović,s.r.
G o r a ž d e

.....
335

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i**:

**ODLUKU
o davanju saglasnosti**

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja koji donosi Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-23-770/08

P R E M I J E R

18.04.2008.godine

Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

336

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i**:

**ODLUKU
o odobravanju grantova opštinama
u sastavu Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde**

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se grantovi opštinama u sastavu Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde za mjesec **MART 2008.godine**, kako slijedi:

1. Opština Goražde..... **90.000,00 KM**, iz Budžeta Vlade BPK-a Goražde, ekonomski kod **6141161- Grant opštini Goražde;**
2. Opština Foča-Ustikolina **90.000,00 KM**, iz Budžeta Vlade BPK-a Goražde, ekonomski kod **6141162 - Grant opštini Foča - Ustikolina;**
3. Opština Pale-Prača..... **90.000,00 KM**, iz Budžeta Vlade BPK-a Goražde, ekonomski kod **6141163 - Grant opštini Pale - Prača.**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, korisnici sredstava dužni su prije odobravanja sredstava za naredni mjesec podnijeti Izvještaj o utrošku sredstava odobrenih u članu 1. ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-769/08

P R E M I J E R

18.04.2008.godine

Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

337

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i**:

ODLUKU
o davanju saglasnosti Direkciji robnih
rezervi da izvrši plaćanje računa
br. RN-1207/08 od 10.04.2008.godine
na ime nabavke lož ulja

Član 1.

Daje se saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši plaćanje računa br. RN-1207/08 od 10.04.2008.godine u vrijednosti od **72.000,00 KM**, na ime nabavke lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika firmi «ŠEH-IN» d.o.o. Goražde.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbjediti iz Budžeta Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **613200 – Izdaci za energiju.**

Sredstva uplatiti na žiro-račun broj:1990540005250412 otvoren kod ABS banke na ime «ŠEH-IN» d.o.o. Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-767/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
338

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o davanju saglasnosti
na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta Službe
za zajedničke poslove kantonalnih
organa Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Član 1.

Dje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-34-768/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

.....
339

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o plaćanju taksi i advokatskih usluga
za tužbe iz pasivnog podbilansa

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva za plaćanje taksi i advokatskih usluga po tužbama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Agencija za privatizaciju, kako slijedi:

Advokatska usluga - Ortačko advokatsko društvo «Janković-Popović-Mitić» iz Beograda, Republika Srbija, u iznosu od 92,39 Eura, po Računu broj: 3424/5-3/08 od 04.04.2008.godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbijediti iz Budžeta Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **613900 - Ugovorene usluge i druge posebne usluge.**

Sredstva uplatiti prema računu koji je dat u prilogu ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-766/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

340

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobranju jednokratne novčane pomoći Udruženju povratnika «Zdravo komšija» iz Goražda

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se jednokratna novčana pomoć u iznosu od **1.500,00 KM** Udruženju povratnika «Zdravo komšija» iz Goražda, za obilježavanje predstojećeg praznika pravoslavnog Vaskrsa.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbijediti iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Trasfer udruženjima građana.**

Sredstva uplatiti na račun broj: 1610300003630027 otvoren kod Raiffeisen bank, filijala Goražde,

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-813/08
18.04.2008.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

341

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 63-ćoj redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o odobranju jednokratne novčane
pomoći Srpskom građanskom vijeću u
BiH Pokret za ravnopravnost Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva u iznosu od **1.500,00 KM** Srpskom građanskom vijeću u BiH-Pokret za ravnopravnost Goražde, za obilježavanje predstojećeg praznika pravoslavnog Vaskrsa.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva obezbijediti iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 – Trasfer udruženjima građana.**

Sredstva uplatiti na račun broj: 1327310410142804 otvoren kod NLB Tuzlanske banke, filijala Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-814/08
18.04.2008.godine

P R E M I J E R
Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

.....
342

Na osnovu člana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH («Službene novine F BiH», broj: 35/05) i člana 33. Odluke o vršenju taxi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde» broj:15/07), ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
d o n o s i

P R A V I L N I K
o načinu polaganja posebnog ispita za
taxi vozača

I OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja posebnog ispita za taxi vozača, plan i program polaganja ispita, vrsta, izgled, postupak izdavanja uvjerenja o položenom ispitu, način vođenja evidencije o polaganju ispita o izdatim uvjerenjima.

Član 2.
(Nadležnost)

Organizovanje ispita za taxi vozača obavlja Ministarstvo za privredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa jedinstvenim planom i programom koji je prilog broj 1. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Član 3.
(Naknade)

Visina naknade troškova za polaganje ispita za taxi vozača utvrđuje Ministarstvo.

Tijelo iz stava 1.ovog člana utvrđuje i visinu naknade za ispitnu komisiju iz člana 11. ovog Pravilnika.

II ISPIT ZA TAXI VOZAČA

Član 4.
(Prijava ispita)

Prijava za polaganje ispita za taxi vozača podnosi se ministarstvu za obra-

scu koji je prilog 2.i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Uz prijavu se prilaže:

- a) dokaz o ispunjavanju uvjeta za taxi vozača,
- b) dokaz o plaćenim troškovima za polaganje ispita.

Član 5. (Mjesto i vrijeme održavanja ispita)

Ministarstvo određuje mjesto i vrijeme polaganja ispita o čemu obavještava kandidata o ispitnu, i ispitnu komisiju najkasnije 15 dana prije datuma polaganja ispita.

Kandidatu koji nije ispunio sve propisane uvjete za polaganje ispita, neće se odobriti polaganje ispita.

Ispiti se održavaju u zavisnosti od potreba i broja kandidata za polaganje.

Član 6. (Tok ispita)

Prije početka ispita komisija utvrđuje identitet kandidata na osnovu ličnih dokumenata i daje detaljno uputstvo o načinu rješavanja testova i drugim uvjetima ispita.

Tokom ispita komisija utvrđuje da li je kandidat za taxi vozača stekao posebno znanje.

Član 7. (Ispitne cjeline)

Ispit za taxi vozača obuhvata polaganje iz:

- a) poznavanje saobraćajne psihologije,
- b) propisa o bezbjednosti saobraćaja,
- c) poznavanje historijskih, privrednih, kulturnih, sportskih, turističkih i drugih znamenitosti kantona,

- d) poznavanje prava i dužnosti taxi prijevoznika, odnosno taxi vozača.

Član 8. (Uvjeti u kojima se obavlja ispit)

Za vrijeme ispita kandidat ne može na testu vršiti bilo kakve ispravke.

U slučaju potrebe, na zahtjev kandidata može se dati novi test, što se konstatira zapisnički i ulaže u dokumentaciju kandidata.

Osim testa kandidat na stolu za vrijeme ispita može imati samo sredstvo za pisanje i naočale.

Član 9. (Zapisnik)

O polaganju ispita vodi se zapisnik koji je prilog 3. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Zapisnik sadrži:

- a) redni broj registra o polaganju ispita, ime i prezime kandidata, ime i prezime predsjednika i članova ispitne komisije, datum i mjesto polaganja ispita, broj testa i pitanja, ocjenu komisije iz pojedinih oblasti programa i opću ocjenu da li je kandidat položio ispit ili nije.

Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi ispitne komisije koji su učestvovali na ispitnu.

Uz zapisnik se prilaže prijava i rješenje testa koji je kandidat imao na ispitnu.

Član 10. (Nepristupanje, odustajanje i udaljavanje sa ispita)

Kandidat ima pravo najkasnije 24 sata prije početka ispita, iz opravdanih razloga, odgoditi ispit bez plaćanja

nove naknade i pristupiti polaganju ispita u narednom roku.

Ukoliko kandidat na vrijeme ne odjavi ispit ili odustane od već započetog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Kandidata koji se, u toku ispita, služi nedozvoljenim sredstvima komisija će udaljiti sa ispita i smatrat će se da nije položio ispit, što će konstatovati zapisnički i ulaže u dokumentaciju kandidata.

Ukoliko kandidat odustane od već započetog ispita smatrat će se da ispit nije položio.

Ukoliko se utvrdi da je kandidat stekao pravo polaganja ispita na osnovu lažene isprave ili na osnovu neistinitih navoda iz prijave, eventualno položeni ispit će se poništiti i izdato uvjerenje oduzeti.

Član 11. (Ocjena ispita)

Znanje kandidata ocjenjuje se sa «položio» ili «nije položio».

Testovi za polaganje ispita sadrže pitanja sa jednim ili više tačnih odgovora i vrjednovanja su sa određenim brojem bodova, ovisno od značaja pitanja.

Član 12. (Ispitna komisija)

Ispitnu komisiju imenuje ministar Ministarstva a čine je predsjednik, dva člana i sekretar.

Član 13. (Prigovori i žalbe)

Kandidat za taxi vozača ima pravo prigovora na postupak provođenja i rezultata ispita, u roku od tri dana od dana saopćavanja rezultata ispita.

O prigovoru odlučuje komisija za polaganje ispita u roku od tri dana a protiv odluke komisije kandidat ima pravo žalbe u roku od osam dana.

Žalba se podnosi Ministarstvu, koje je dužno istu riješiti u roku od 30 dana.

U slučaju osnovanosti žalbe, kandidatu će se odrediti rok za polaganje ispita bez naknade plaćanja troškova.

III IZDAVANJE UVJERENJA ZA TAXI VOZAČA

Član 14. (Izdavanje i važenje uvjerenja)

Kandidatu koji je položio ispit za taxi vozača, Ministarstvo izdaje uvjerenje za taxi vozača.

Uvjerenje se izdaje na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Uvjerenje se izdaje na period važenja donesene Odluke o vršenju taxi prijevoza na području Bosansko-podrijskog kantona Goražde i ovog Pravilnika.

Član 15. (Izgled uvjerenja)

Uvjerenje za taxi vozača dat je na obrascu koji je prilog broj 4. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

IV VOĐENJE EVIDENCIJE

Član 16. (Registar)

Nadležna služba vodi registar o položenim ispitima i izdatim uvjerenjima za taxi vozača.

Registar iz stava 1.ovog člana vodi se na obrascu koji je prilog broj 5. i sastavni je dio Pravilnika.

Registar se zaključuje na kraju kalendarske godine i čuva se kao dokument trajne vrijednosti.

Ostala dokumentacija čuva se dvije godine.

V PRIJELAZNE ODREDBE

Član 17.

Taxi vozači koji obavljaju taxi prijevoz na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dužni su da u roku od jedne godine polože ispit za taxi vozača od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

(Stupanje na snagu i primjena)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:04-27-1240/08
februar 2008.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Mašala Elfad,s.r.

Prilog br.1.

**PLAN I PROGRAM
polaganja ispita za taksi vozača**

I PROPISI O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Opća pitanja

- vrsta propisa o sigurnosti saobraćaja i prateći propisi,
- putevi – njihova podjela,
- pojedini izrazi u saobraćaju.

2. Pravila saobraćaja na putevima:

- opća pravila,
- zaustavljanje i parkiranje,
- posebne mjere kod zaustavljanja i parkiranja,
- prijevoz osoba vozilima na motorni pogon.

3. Vozači

- pravo na upravljanje vozilom,
- zdravstveni pregledi vozača,
- trajanje upravljanja motornim vozilom.

4. Vozila

- opće odredbe,
- registracija motornih vozila,
- tehnički pregledi vozila.

II SADRŽAJ PROGRAMA ZA ISPIT IZ SAOBRAĆAJNE PSIHOLOGIJE

1. Psihologija i njena primjena u saobraćaju.

2. Osnovni psihički procesi:

- osjećaji,
- opažanja,

- predstave,
- pažnja,
- emocije,
- mišljenje,
- refleksi,
- učenje, pamćenje, navike.

3. Psihologija ličnosti:

- šta je to ličnost,
- osobine ličnosti,
- temperament,
- karakter,
- osobine ličnosti i karakteristike ponašanja vozača.

**III SADRŽAJ PROGRAMA ZA ISPIT IZ POZNAVANJA
HISTORIJSKIH, PRIVREDNIH, KULTURNIH, SPORTSKIH,
TURISTIČKIH I DRUGIH ZNAMENITOSTI KANTONA**

1. Historijski spomenici na području Kantona.
2. Privredni objekti na području Kantona.
3. Kulturni i sportski objekti na području Kantona.
4. Turističke i druge znamenitosti Kantona.

**IV SADRŽAJ PROGRAMA ZA ISPIT IZ POZNAVANJA PRAVA
I DUŽNOSTI TAXI PRIJEVOZNIKA, ODNOSNO TAXI VOZAČA**

1. Uvjeti propisani Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH za taksi prijevoz.
2. Propisi iz Odluke o vršenju taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Februar 2008. godine,
Goražde.

Prilog br. 2.

(nadležno ministarstvo)

PRIJAVA

Redni broj registra: _____

Za polaganje ispita za taxi vozača

- a) poznavanje saobraćajne psihologije,
- b) propisa o bezbjednosti saobraćaja,
- c) poznavanje historijskih, privrednih, kulturnih, sportskih, turističkih i drugih znamenitosti kantona,
- d) poznavanje prava i dužnosti taxi prijevoznika, odnosno taxi vozača.

Molim da mi se odobri polaganje ispita za taksi vozača.

O sebi dajem slijedeće podatke:

1.	Ime i prezime	
2.	Ime jednog roditelja	
3.	Datum, mjesto rođenja i JMB	
4.	Državljanstvo	
5.	Zanimanje	
6.	Adresa stanovanja	
7.	Telefon	

Uz prijavu prilažem:

- dokaz o plaćenim troškovima za polaganje ispita.

U Goraždu,
_____.godine

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prilog br. 3.

Serijski broj M-I 0001

(nadležno ministarstvo)

U V J E R E N J E
o položenom ispitu za taksi vozača

_____ kandidat za taksi vozača rođen
(ime i prezime kandidata)

_____ 19__ godine, sa prebivalištem u _____ položio je dana _____
20__ godine, ispit za taxi vozača.

Ovo uvjerenje izdaje se radi vršenja taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

M. P.

Potpis odgovorne osobe

Prilog br.4.

Registar o polaganju ispita za taksi vozače

Red. br.	Ime i prezime kandidata	Prebivalište i tačna adresa	Datum i mjesto rođenja	Broj lične karte	Datum polaganja	Uspjeh	Napomena
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prilog br. 5.

Z A P I S N I K
O POLAGANJU ISPITA ZA TAKSI VOZAČA

Ime i prezime kandidata _____

Broj registra _____

Broj testa _____

A) POZNAVANJE SAOBRAĆAJNE PSIHOLOGIJE

Ukupno bodova _____

Ostvareno bodova _____

B) PROPISI O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Ukupno bodova _____

Ostvareno bodova _____

C) Poznavanje historijskih, privrednih, kulturnih, sportskih, turističkih i drugih znamenitosti kantona,

Ukupno bodova _____

Ostvareno bodova _____

D) poznavanje prava i dužnosti taksi prijevoznika, odnosno taksi vozača.

Ukupno bodova _____

Ostvareno bodova _____

OPĆA OCJENA

a) POLOŽIO _____ ostvareno bodova (A,B,C,D)

b) NIJE POLOŽIO _____ ostvareno bodova (A,B,C,D)

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____, predsjednik

2. _____, član

3. _____, član

343

Na osnovu člana 35. i člana 37. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:9/07), a u skladu sa članom 24. Zakona o Vladi BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, Vlada na svojoj 62-goj redovnoj sjednici održanoj dana 09. 04.2008.godine, **d o n o s i:**

P R A V I L N I K
o raspodjeli, kriterijima i postupcima
za dodjelu stambenih jedinica
u objektu «LAMELA H-1» borcima
i članovima njihovih porodica
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

I O P Ā E O D R E D B E

Član 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje raspodjela, kriteriji, uslovi i postupak dodjele stanova u objektu «LAMELA H-1» ul.Ferida Dizdarevića bb Goražde, nam-jenski izgrađenom za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton).

Pojam korisnika iz stava 1. ovog člana definisan je članom 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 9/07).

Član 2.

Stambene potrebe boraca i članova njihovih porodica dodjelom stanova iz člana 1. ovog Pravilnika će se rješavati u skladu sa ovim Pravilnikom i pozitivnim zakonskim propisima.

Stanovi iz člana 1. ovog Pravilnika mogu se dodijeliti borcima i članovima njihovih porodica pod uslovom da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, a stalno prebivalište odnosno boravište im je na području BPK Goražde.

Član 3.

Prema odredbama ovog Pravilnika smatraju se stambeno riješenim i nemaju pravo na dodjelu stana korisnici ako su:

- nosioci stanarskog prava ili vlasnici stana, zgrade ili kuće sa odgovarajućom strukturom na području BiH ili takav stambeni objekat posjeduje član njihovog porodičnog domaćinstva;
- koristili stan ili kuću u vlastitoj svojini, koji su odgovarali potrebama stanovanja u skladu sa propisima koji regulišu stambene odnose i ovim Pravilnikom, a svojevrijem su izgubili stanarsko pravo, odnosno svojinu na kući, teretnim ili dobroćinim pravnim poslom (sa ili bez naknade), ili su ih otuđili bilo kojim drugim pravnim poslom nakon 18.09.1991.godine;

Pod odgovarajućom strukturom stana koja ispunjava stambene potrebe u skladu sa zakonom, u smislu ovog Pravilnika, podrazumjeva se stan sa jednom ili više prostorija koje korisnika osigura-

vaju od elementarnih nepogoda i štite njegovo pokušstvo od oštećenja, s najmanje 10 m² po članu porodičnog domaćinstva.

Članovima porodičnog domaćinstva, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se članovi porodičnog domaćinstva u skladu sa zakonom, odnosno bračni drug, djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad), bračni drugovi djece, roditelji bračnih drugova (otac, majka, očuh, maćeha, usvojilac), braća i sestre, unučad bez roditelja, kao i druga lica koja je korisnik dužan po Zakonu da izdržava ili su ta lica dužna da izdržavaju korisnika, a koja zajedno sa njim trajno žive i stanuju, kao i lica koja sa korisnikom žive u ekonomskoj zajednici više od 10 godina, ili više od pet godina, ako su zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju.

Član 4.

Izuzetno, djeci poginulih, umrlih, nestalih boraca, bez oba roditelja, dodijelit će se stanovi bez obzira na svojinu članova porodičnog domaćinstva, i to besplatno.

Ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% I grupe, ukoliko nisu obuhvaćeni odredbama člana 3. ovog Pravilnika, stanovi će se također dodijeliti besplatno, a ostalim korisnicima pod uslovima, kriterijima i pravu prvenstva propisanim pozitivnim zakonskim propisima i ovim Pravilnikom.

Član 5.

Dodjela stanova iz člana 1. ovog Pravilnika vršit će se po pravu prvenstva kako slijedi:

1. djeci poginulih, umrlih, nestalih boraca bez oba roditelja i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
2. porodicama sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
3. porodicama poginulih, umrlih, nestalih boraca i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
4. ostalim ratnim vojnim invalidima;
5. demobilisanim borcima.

Član 6.

Kod utvrđivanja prava na veličinu stambenog prostora koji odgovara potrebama korisnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva, prema ovom Pravilniku, uzimaju se u obzir sljedeći normativi:

1. samcu garsonjera;
2. porodici od 2 člana jednosoban ili jednoiposoban stan;
3. porodici od 3 člana jednoiposoban ili dvosoban stan;
4. porodici od 4 člana dvosoban ili dvoiposoban stan;
5. porodici od 4 i više članova dvoiposoban ili trosoban stan.

Izuzetno od odedbi prethodnog stava, u slučaju ukazane potrebe, korisnicima se mogu dodijeliti manji ili veći stanovi, uz prethodnu saglasnost korisnika.

II ORGANI KOJI ODLUČUJU O RJEŠAVANJU ZAHTJEVA ZA DODJELU STANA

Član 7.

Organi koji odlučuju o rješavanju

zahtjeva za dodjelu stana za rješavanje stambenih potreba korisnika po ovom Pravilniku su:

1. Komisija za rješavanje stambenih potreba u prvom stepenu (u daljem tekstu prvostepena komisija),
2. Komisija za rješavanje stambenih potreba u drugom stepenu (u daljem tekstu drugostepena komisija).

Član 8.

Predsjednika i članove prvostepene komisije za rješavanje stambenih potreba imenuje Ministar za boračka pitanja, koja se sastoji od 5 članova i to:

- dva predstavnika Ministarstva za boračka pitanja,
- jedan predstavnik Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
- jedan predstavnik općinskog organa za stambene poslove,
- jedan predstavnik iz udruženja boračkih populacija (RVI, PŠiPB, DNRP, UGDV).

Član 9.

Drugostepenu komisiju za rješavanje stambenih potreba imenuje Vlada BPK Goražde, broji 5 članova i čine je :

- jedan predstavnik Ministarstva za boračka pitanja,
- jedan predstavnik Ministarstva za finansije,
- jedan predstavnik Ministarstva za urbanizam i prostorno uređenje,
- jedan predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova,
- jedan predstavnik udruženja boračkih populacija (RVI, PŠiPB, DNRP, UGDV).

Članovi komisije na svojoj prvoj

konstatativnoj sjednici biraju predsjednika drugostepene komisije.

Član 10.

Komisije odlučuju na sjednicama.

Komisije mogu pravovaljano donositi odluke i utvrđivati činjenice samo većinom glasova od ukupnog broja svojih članova, a u slučaju da se jedan član izjasni «protiv» ili «uzdržan» to se zapisnički konstatuje, uz obrazloženje zašto je član komisije glasao «protiv» ili «uzdržan».

Član 11.

Operativno – stručne i tehničke poslove za potrebe komisija obavlja Ministarstvo za boračka pitanja

Član 12.

Rad komisija čije sjednice saziva predsjednik komisije, a u njegovom odsustvu jedan od članova kojeg on ovlasti, je javan.

Utvrđivanje određenih činjenica iz pojedinih zahtjeva za rješavanje stambenih potreba, komisije vrše i uzimaju u razmatranje onakve kakve su postojale u momentu dana zaključivanja oglasa.

Predsjednici komisija mogu, po potrebi, na sjednice pozvati pojedina stručna lica radi konsultacija ili davanja objašnjenja po pojedinim pitanjima koja su predmetom rada komisija na tim sjednicama.

Član 13.

Na sjednicama komisija, kao i pri utvrđivanju pojedinih činjenica na licu mjesta, vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik komisije i zapisničar.

Član 14.

Prvostepena komisija, a po potrebi i drugostepena, činjenice navedene u prijavi-zahtjevu kao i dokumentaciju priloženu uz zahtjev, po potrebi provjeravaju na licu mjesta.

Cijelokupnu dokumentaciju koja se tiče dodjele stanova borcima i članovima njihovih porodica komisije su dužne čuvati i arhivirati sa oznakom «trajno».

Član 15.

Ministarstvo utvrđuje tekst oglasa i isti upućuje na objavljivanje, u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.

Član 16.

U oglasu iz predhodnog člana treba obavezno naglasiti da se dostavlja original ili ovjeren prepis dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija predviđenih ovim Pravilnikom:

- dokaz o vremenu provedenom u AR BiH dužem od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, kao i dokaz da nisu samovoljno napustili ARBiH, ukoliko su demobilisani prije 22.04.1996.godine.;
- dokaz o vremenu provedenom u AR BiH (ako postoji) za sva lica sa kućne liste i njihov status (RVI, demobilisani borac, dobitnik ratnog priznanja i sl.)
- ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva i članovi porodičnog domaćinstva nemaju riješeno stambeno pitanje na području BiH;
- dokaz o posjedovanju nekretnina (za kuće – posjedovni list; za stanove – izvadak iz zemljišno-knjižnog ureda iz suda) za sve članove porodičnog domaćinstva;
- ugovor o podstanarskom odnosu zaključen najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stana

(ukoliko postoji) i ovjeren od nadležne institucije ili dokaz da se lice nalazi u privremenom smještaju;

- kućnu listu;
- izjavu o prebivalištu do 18.09.1991.g;
- uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva
- prijavu stalnog prebivališta i boravišta izdatu od nadležnog MUP-a;
- prognane osobe koje su prije rata imale prebivalište na području Republike Srpske, dužne su dostaviti potvrdu o nekretninama iz mjesta prebivališta prije rata;
- foto-kopiju lične karte.
- dokaze o dobijenim ratnim priznanjima izdatim od strane nadležnog vojnog organa ili MUP-a;
- za djecu - izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o redovnom školovanju;
- dokaz da podnosilac zahtjeva ima priznat status invalida rada,
- vjenčani list
- drugu dokumentaciju koja bi mogla imati uticaja na rješavanje zahtjeva.

Oglas se objavljuje u jednim dnevnim novinama koje su dostupne boračkoj populaciji i ističe na oglasne ploče općinskih i kantonalnih organa uprave, te udruženja boračkih populacija, RTV BPK i zvaničnoj web stranici BPK Goražde.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju i one koje nisu u roku dostavljene - predate neće se razmatrati.

III ODABIR KORISNIKA ZA DODJELU STANOVA

Član 17.

Prvostepena komisija, najkasnije u roku od 15 dana od dana zatvaranja

oglasa, u skladu sa ovim Pravilnikom sprovodi postupak razmatranja prispjelih zahtjeva i utvrđuje:

1. ispunjenost uslova iz članova 1., 2. i 3. ovog Pravilnika,
2. **liste korisnika sa pravom prvenstva** za dodjelu stanova u skladu sa članom 4. Pravilnika i to:

- lista I: djeca poginulih, umrlih, nestalih boraca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
- lista II: porodice sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
- lista III: porodice poginulih, umrlih, nestalih boraca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
- lista IV: ostali ratni vojni invalidi;
- lista V: demobilisani borci.

Pod uslovom da ima veći broj raspoloživih stanova od broja korisnika na pojedinačnim **listama korisnika sa pravom prvenstva**, prvostepena komisija donosi Odluku o utvrđivanju liste korisnika sa pravom prvenstva kojima će se dodijeliti stanovi, bez posebnog bodovanja, u skladu sa članom 6. Pravilnika.

U uslovima kada nema dovoljnog broja stanova za dodjelu svim korisnicima sa pojedinačne **liste korisnika sa pravom prvenstva**, komisija će izvršiti bodovanje korisnika sa te liste, u skladu sa posebnim kriterijima iz ovog Pravilnika, te donijeti Odluku o utvrđivanju **Rang liste** korisnika unutar **liste korisnika sa pravom prvenstva** i stanove dodijeliti u skladu sa utvrđenim redoslijedom prema broju dobijenih bodova, a u

skladu sa članom 6. Pravilnika.

Član 18.

Liste korisnika sa pravom prvenstva i Rang liste (u daljem tekstu: Liste) moraju biti istaknute na oglasne ploče općinskih i kantonalnih organa uprave najmanje onoliko vremena koliko traje rok za ulaganje pravnog lijeka na istaknute liste.

Isticanje listi se može vršiti i u prostorijama općinskih i kantonalnih organizacija boračkih populacija - od strane tih asocijacija, ali to isticanje nije mjerodavno za rok za ulaganje pravnog lijeka na istaknutu listu, već ima samo obavještavajući karakter.

Član 19.

Lista korisnika sa pravom prvenstva obavezno sadrži:

- prezime, očevo ime, i ime podnosioca zahtjeva
- status podnosioca zahtjeva
- označenje kada je – na kojoj sjednici rang lista utvrđena od strane komisije,
- pouka o pravnom lijeku (sredstvu),
- datum kada je lista istaknuta na oglasnoj tabli.

Rang lista obavezno sadrži :

- prezime, očevo ime, i ime podnosioca zahtjeva,
- broj bodova po svakom od osnova iz ovog Pravilnika uz obrazloženje,
- ukupan broj bodova,
- označenje kada je – na kojoj sjednici rang lista utvrđena od strane komisije,
- pouka o pravnom lijeku (sredstvu),
- datum kada je rang lista istaknuta na oglasnoj tabli.

Član 20.

Po isticanju **listi**, o provedenom

postupku Komisija je dužna dostaviti detaljan izvještaj Ministarstvu.

Član 21.

Na istaknutu listu prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu.

Žalba se podnosi drugostepenoj komisiji putem prvostepene komisije, u pismenoj formi, sa tačnim navođenjem na koje elemente liste podnosilac žalbe nije zadovoljan – u čemu smatra da je načinjen propust i sl. u roku od 15 dana od isticanja liste.

Član 22.

Odmah po prijemu žalbe, prvostepena komisija ispituje formalne uslove – da li je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.

Nakon postupanja po predhodnom stavu, ako utvrdi da žalba nije blagovremena, dopuštena ili izjavljena od ovlaštenog lica, dostavlja drugostepenoj komisiji sa prijedlogom da se žalba odbaci.

Kada utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, prvostepena komisija razmatra žalbene navode, izjašnjava se po svakom od njih i ukoliko utvrdi da su isti osnovani može sama odlučiti o žalbi i utvrditi novu listu.

Ukoliko prvostepena komisija utvrdi novu listu na istu se može uložiti žalba u roku od 15 dana od dana isticanja nove liste.

U slučaju da prvostepena komisija ne uvaži navode iz žalbe, kompletan spis sa svojim izjašnjenjem dostavlja drugostepenoj komisiji na rješavanje.

Član 23.

Drugostepena komisija je dužna po žalbama odlučiti u roku od 15 dana

od dana zaprimanja istih, prilikom čega može postupiti na jedan od sljedećih načina:

- odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nedozvoljenu ili izjavljenu od neovlaštenog lica;
- odbiti žalbu kao neosnovanu;
- ukinuti ožalbenu odluku i naložiti prvostepenoj komisiji da preispita činjenično stanje, te da nakon toga donese novu odluku;
- preinačiti odluku prvostepene komisije i donijeti drugačiju drugostepenu odluku;
- poništiti odluku prvostepene komisije i naloži ponovni postupak, ako utvrdi da je u postupku provođenje oglašena učinjena bitna povreda postupka ili ako utvrdi da rad i postupci prvostepene komisije opravdano dovode u sumnju pravilnost njenog rada u cijelini.

U svim slučajevima iz predhodnog stava, odluka drugostepene komisije je konačna.

Po okončanju postupka, uz konačne liste, Drugostepena komisija je dužna dostaviti detaljan izvještaj Ministarstvu.

Član 24.

Na osnovu konačnih listi iz predhodnog člana, Ministar za boračka pitanja sačinjava konačnu odluku o dodjeli stanova.

Protiv konačne odluke Ministarstva za boračka pitanja može se pokrenuti postupak pred nadležnim Sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

IV KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE

Član 25.

Rang lista za dodjelu stanova utvrđuje se prema sljedećim osnovnim kriterijima:

1. Stambena situacija
2. Porodične prilike
3. Učešće u Oružanim snagama (OS)
4. Invalidnost
5. Ratna priznanja

Član 26.

Stambena situacija

- a) podstanar13 bodova
- b) Lice sa privremenim
rješenjem na stan10 bodova

Član 27.

Porodične prilike

Za svakog člana porodičnog domaćinstva koji živi u zajedničkom domaćinstvu dodjeljuju se 3 boda.

Član 28.

Učešće u Oružanim snagama (OS)

Za svaki mjesec učešća u OS od 18.09.1991. do 22.04.1996.godine)0,5 bodova.

Vrijeme provedeno u OS preko 15 dana računa se kao puni mjesec.

Bodovi iz stava 1. ovog člana uzimaju se u obzir i kod bodovanja porodica šehida i poginulih boraca na ime poginulog i ratnih vojnih invalida.

Kao osnov za bodovanje članova porodice šehida – poginulog borca uzima se učešće u OS šehida – poginulog borca, po osnovu kojeg su podnosiocu zahtjeva priznata prava, i to vrijeme od stupanja u OS do 22.04.1996.g.

Ako je podnosilac zahtjeva – kandidat koji ispunjava uslove za dodjelu stana član porodice sa više šehida – poginulih boraca, za svakog od njih mu pripadaju bodovi utvrđeni stavom 1. ovog člana.

Ratnom vojnom invalidu koji je demobilisan rješenjem nadležnog vojnog organa, zbog ranjavanja odnosno povrede po osnovu koje je ostvario status ratnog vojnog invalida za utvrđivanje bodova po osnovu učešća u OS uzimaće se vrijeme od stupanja u OS do 22.04.-1996.godine.

Ukoliko podnosilac zahtjeva za dodjelu stana po ovom Pravilniku ima člana porodičnog domaćinstva koji je takođe bio pripadnik OS BiH, i koji živi sa njim u zajedničkom domaćinstvu, a nije na drugi način riješio stambeno pitanje, onda se njemu dodaju bodovi tog lica koji se umanjuju za 50%.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva za dodjelu stana po ovom Pravilniku član porodice šehida – poginulog borca, i sam bio učesnik OS, obračunavaju mu se bodovi, koji se umanjuju za 50%.

Član 29.

Invalidnost

Po osnovu stepena invalidnosti ratnim vojnim invalidima pripadaju sljedeći bodovi:

I grupa	(RVI 100%)	15 bodova
II grupa	(RVI 100%)	12 bodova
III grupa	(RVI 90%)	9 bodova
IV grupa	(RVI 80%)	8 bodova
V grupa	(RVI 70%)	7 bodova
VI grupa	(RVI 60%)	6 bodova
VII grupa	(RVI 50%)	5 bodova
VIII grupa	(RVI 40%)	4 bodova
IX grupa	(RVI 30%)	3 boda
X grupa	(RVI 20%)	2 boda

Ako je podnosiocu zahtjeva, od strane nadležne institucije, priznat status invalida rada, dodjeljuju mu se dodatna 2 (dva) boda.

Član 30.

Ratna priznanja

Značka «Zlatni ljiljan» i «Zlatna policijska značka» 6 bodova
- ostala ratna priznanja navedena u Zakonu2 boda

Član 31.

Specifičnosti

Za svakog člana porodičnog domaćinstva po uzlaznoj i silaznoj liniji (roditelji, djeca) ili bračni drug, koji su poginuli kao pripadnici OS BiH, podnosiocu zahtjeva pripada 12 bodova.

Korisnicima se dodjeljuju dodatna 3 boda za svako maloljetno dijete i 3 boda za punoljetno dijete na redovnom školovanju.

Licima koji su stupili u OS BiH kao maloljetnici, dodjeljuju se dodatno 2 (dva) boda.

Za djecu bez oba roditelja koja su na staranju kod jedne ili više porodica bez obzira na njihov broj ako su od istih roditelja dodijelit će se jedna stambena jedinica sa odgovarajućom strukturom stambene površine.

Član 32.

Na osnovu kriterija i broja bodova utvrđenih po odredbama ovog Pravilnika, sačinit će se rang lista.

Član 33.

Ukoliko na pojedinim rang listama dva ili više podnosioca zahtjeva imaju isti (ukupan) broj bodova, prednost (po navedenom redoslijedu) ima kandidat koji:

1. je nosilac najvećeg ratnog priznanja;
2. ima više članova porodičnog domaćinstva,

3. ima veći broj šehida-poginulih boraca;
4. ima težu stambenu situaciju;
5. ima veći stepen vojnog invaliditeta;
6. ima više mjeseci pripadništva u OS BiH.

V POSTUPAK DODJELE STANOVA

Član 34.

Na osnovu odluke iz člana 24. ovog Pravilnika, korisnicima iz tačke 1. člana 4., stanovi će se, zaključivanjem pojedinačnog ugovora sa Vladom BPK Goražde, dodijeliti besplatno.

Ostalim korisnicima, stanovi će se dodjeljivati zaključivanjem pojedinačnog ugovora sa Vladom BPK Goražde, u kojem je definisana stambena jedinica i prodajna cijena kvadratnog metra stambene površine. Na prijedlog ministarstva, Vlada BPK Goražde će posebnom odlukom utvrditi cijenu kvadratnog metra stana.

Član 35.

Novčana sredstva uplaćivat će se u jednakim mjesečnim anuitetima na rok otplate od 15 godina, što će se regulirat ugovorom zaključenim između korisnika i Vlade BPK Goražde.

Ugovor iz prethodnog stava sadržavat će izjavu korisnika kojom dozvoljava u korist Vlade BPK Goražde uknjižbu založnog prava na stambenoj jedinici za iznos sredstava BPK Goražde udruženih za izgradnju stana, a isti će se zaključiti u roku od 15 dana od dana uplate sredstava iz stava 1. ovog člana.

U slučaju neizmirenja obaveza korisnika prema stavu 1. ovog člana, Vlada BPK će otkazati postupak zaključivanja ugovora o dodjeli stana.

Član 36.

Ukoliko se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi da je ugovor o dodjeli stana donesen na osnovu lažnih isprava ili navoda, Vlada BPK će donijeti odluku o obustavljanju postupka dodjele, odnosno otkaz ugovora i obaveze vraćanja stana od strane lica kojemu je kredit odobren, ako je dodjela već okončana.

Otkaz ugovora o dodjeli stana u smislu predhodnog stava, ako je isti već zaključen, izvršit će se tužbom tj. Sudskim putem.

Član 37.

U slučaju otkazivanja postupka dodjele stana od strane korisnika ili Vlade BPK, kao i pod okolnostima iz člana 36. ovog Pravilnika, stan će se dodijeliti slijedećem licu sa rang liste iz člana 24. ovog Pravilnika.

Odluke iz stava 1. ovog člana donosi Vlada BPK.

**VI PRELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE**

Član 38.

Za sve što nije regulisano ovim Pravilnikom primjenjuju se opći propisi, propisi iz oblasti stambene problematike, propisi iz oblasti boračko-invalidske zaštite i propisi iz oblasti bankarstva na nivou BiH, Federacije BiH i BPK Goražde.

Član 39.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika se vrše na način i po postupku koji važi za njegovo donošenje.

Član 40.

Tumačenje odredaba ovog Prav-

ilnika daje Vlada BPK Goražde..

Član 41.

Odredbe Zakona o upravnom postupku («Službene novine FBiH» broj: 2/98) primjenjuju se u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-23-705-1/08

16.04.2008.godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Salem Halilović,s.r.

.....
344

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:15/01), Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

P R A V I L N I K

**o uslovima za obavljanje poslova
upravitelja**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uslovi koji moraju ispunjavati privredna društva kako bi mogli obavljati poslove upravitelja, pored opštih uslova koji su propisani članom 13. i 16. Zakona o održavanju zajedničkih dijelo-

va zgrada i o upravljanju zgradama („Službene novine Bosanskohercegovačkog kantona Goražde“ broj: 15/01), (u daljem tekstu: Zakon), postupak dodjele rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja i certifikata, uslovi pod kojima se gubi rješenje i certifikat, obaveza postojećih upravitelja, postupak izbora prinudnog upravitelja, postupak određivanja upravitelja za pojedine zgrade i rok važenja certifikata.

Član 2.

Opšti uslovi za dodjelu rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja (u daljem tekstu: Rješenje) i certifikata upravitelju (u daljem tekstu: certifikat) su:

1. da je privredno društvo registrovano kod nadležnog suda u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 76/06), Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 64/07), te Odlukom o kvalifikaciji djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 84/06), za slijedeće djelatnosti i to:
 - a) održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih djelova (šifra djelatnosti - 45.213.),
 - b) upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru (šifra djelatnosti - 70.3270.320).

II. POSEBNI USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIVREDNA DRUŠTVA DA BI MOGLA OBAVLJATI POSLOVE UPRAVITELJA

Član 3.

Posebni uslovi koje moraju ispu-

njavati privredna društva da bi mogla obavljati poslove upravitelja su:

- A. Tehnički uslovi i
- B. ostali uslovi.

A. Tehnički uslovi

1. da posjeduje softverske programe za upravljanje stambenim zgradama i vođenje evidencije o zgradama, etažnim vlasnicima, vođenje odvojenih knjigovodstvenih evidencija u funkciji održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama, praćenje prihoda na računima etažnih vlasnika i praćenje utroška sredstava;
2. da posjeduje ili ima iznajmljen poslovni prostor za obavljanje poslova upravitelja;
3. da posjeduje opremu (računare, telefone, alat, uređaje i dr.) za obavljanje poslova registrovane djelatnosti;
4. da ima uposlenike kvalifikovane za obavljanje radova koji su propisani članom 8. Zakona;
5. da ima uposlenog diplomiranog inženjera ili inženjera građevinske ili arhitektonske struke sa položenim stručnim ispitom;
6. da ima uposlenog diplomiranog ekonomistu ili ekonomistu;
7. da ima uposlenog diplomiranog pravnika ili pravnika;
8. da ima potpisane ugovore sa podizvođačima za sve radove iz člana 8. Zakona, ukoliko ih ne može samostalno raditi.

Podizvođači moraju biti registrovani za obavljanje pojedinih radova, moraju imati uposlene kvalifikovane radnike, te posjedovati odgovarajuću opremu i alate.

B. Ostali uslovi

1. da nije u postupku stečaja i likvidacije;
2. da se protiv privrednog društva ne vodi postupak zbog neplaćanja obaveza po osnovu javnog prihoda;
3. da odgovorno lice u pravnom licu nije pravomoćnom presudom osuđivano na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa;
4. da odgovorno lice u pravnom licu nije kažnjavano za privredni prestup, te zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti.

III. POSTUPAK DODJELE RJEŠENJA I CERTIFIKATA

Član 4.

Postupak dodjele rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja i certifikata upravitelju je slijedeći:

1. Zahtjev za dodjelu rješenja i certifikata sa kompletnom dokumentacijom iz člana 2. i 3. ovog Pravilnika podnosi se Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno Komisiji za dodjelu rješenja i certifikata koju imenuje Ministar.

Uz prijavu, podnosilac zahtjeva podnosi izvještaj o finansijskom poslovanju: bilans stanja i bilans uspjeha, uvjerenje nadležne porezne ispostave o uređeno izmirenim poreskim obavezama, dokaz nadležne poreske uprave ili banke da račun nije blokiran.

2. Komisija obrađuje sve prispjele zahtjeve, utvrđuje da li isti ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uslove.

3. Komisija predlaže Ministru donošenje rješenja i izdavanje certifikata podnosiocima zahtjeva koji ispunjavaju uslove.

IV. USLOVI POD KOJIMA SE ODUZIMA CERTIFIKAT

Član 5.

Ministarstvo nakon provedenog postupka i utvrđenih uslova za dodjelu certifikata upravitelju, u postupku nadzora nad izvršenjem obaveza iz oblasti upravljanja kontroliše, te utvrđuje propuste upravitelja, o tome vodi evidenciju i preduzima mjere u vidu pismenih naloga za otklanjanje uočenih nedostataka u radu upravitelja. Ako upravitelj ne otkloni uočene nedostatke u radu u roku od 30 dana od dana prijema naloga, odnosno ako protiv naloga resornog Ministarstva odbije sudjelovati u otklanjanju opasnosti koje ugrožavaju živote građana i imovine, Ministarstvo pokreće prekršajne prijave protiv istog kod nadležnog suda u skladu sa ovim Pravilnikom i članovima 42. i 43. Zakona.

Upravitelju se može oduzeti certifikat u slijedećim slučajevima:

- ako nije postupio u skladu sa članom 16. Zakona i ako je zbog propusta došlo do ugrožavanja života građana i imovine;
- ako je u postupku stečaja i likvidacije;
- ako je kažnjavan za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti;
- ako je pravomoćnom presudom osuđeno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa;
- ako u toku godine tri ili više puta nije otklonuo uočene nedostatke po nalo-

gu Ministarstva, tj. ako je odbio sudjelovati u otklanjanju opasnosti, koje ugrožavaju živote građana i imovine.

Ministarstvo donosi rješenje o oduzimanju certifikata u slučajevima iz člana 5. stav 2. ovog Pravilnika. Istovremeno se određuje prinudni upravitelj na zgradama kojim je upravljao upravitelj koji je izgubio certifikat.

Ako upravitelj izgubi certifikat, isti ne može ponovno podnijeti zahtjev za donošenje rješenja i izdavanje certifikata u roku od dvije godine.

V. POSTUPAK IZBORA I ODREĐIVANJA PRINUDNOG UPRAVITELJA

Član 6.

Dodjelu certifikata prinudnom upravitelju vrši Ministarstvo putem javnog oglasa – poziva, za zgrade u kojima etažni vlasnici nisu izvršili izbor upravitelja u skladu sa članom 12. Zakona.

Uz prijavu upravitelj podnosi:

1. certifikat i rješenje za obavljanje poslova upravitelja;
2. godišnji izvještaj o radu;
3. izvještaj o finansijskom poslovanju za posljednji obračunski period;
4. plan i program održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada;
5. spisak objekata i evidenciju o stanovima, vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža na kojima vrši održavanje i upravljanje;
6. broj zaključenih ugovora o održavanju i upravljanju zgradama sa predstavnikom etažnih vlasnika.

Prijave na oglas razmatrat će Ko-

misija koju imenuje Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Komisija otvara primljene ponude i nakon utvrđivanja formalne ispravnosti vrši vrednovanje prema kriterijima i mjerilima ovog Pravilnika.

Kriteriji i mjerila iz predhodnog stava ovog člana Pravilnika su:

1. broj zaključenih ugovora o održavanju i upravljanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada sa vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama;
2. broj zaposlenog tehničkog osoblja po kvalifikacijama;
3. zapisnik o radu upravitelja;
4. teritorijalna pripadnost.

VI. ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Član 7.

Certifikat za vršenje poslova upravitelja izdaje se na određeni vremenski period koji ne može biti duži od tri godine, o čemu odlučuje Ministarstvo.

Certifikat za vršenje poslova prinudnog upravitelja izdaje Ministarstvo na određeni vremenski period, koji ne može biti duži od jedne godine, odnosno do momenta izbora upravitelja.

O izboru upravitelja iz stava 2. ovog člana etažni vlasnik zgrade obavještava Ministarstvo u roku od 8 dana, a Ministarstvo obavještava prinudnog upravitelja o navedenom izboru i izdaje rješenje o prestanku obavljanja poslova prinudnog upravitelja za tu zgradu u roku od dva mjeseca.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Postojeći upravitelji dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dopune uslove iz člana 2. ovog Pravilnika.

Član 9.

Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata upravitelju i prinudnom upravitelju Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline broj: 09-23-1418-2/03 od 10.10.2003. godine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br. 8/03).

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:09-23-1-466-4/08 M I N I S T A R
21.04.2008.godine Nedimović Vladimir,s.r.
G o r a ž d e

Na ovaj Pravilnik saglasnost je dala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj dana 18.04.2008. godine, svojom Odlukom broj:03-23-770/08 od 18.04.2008. godine.

345

Na osnovu člana 53. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde, na prijedlog Ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose, **d o n o s i**:

U R E D B U O NAČELIMA ZA UTVRĐIVANJE UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE KANTONALNIH ORGANA UPRAVE I KANTONALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se načela za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija (u daljnjem tekstu: kantonalni organi uprave), sadržaj pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, osnove za utvrđivanje organizacijskih jedinica i uvjeti za njihovo organiziranje, sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje organom i organizacijskim jedinicama, saradnja u vršenju poslova, programiranje i planiranje i druga pitanja od značaja za izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kantonalnih organa uprave.

Član 2.

Unutrašnja organizacija kantonalnih organa uprave utvrđuje se na osnovu propisa u kojima su uređena pitanja koja se odnose na unutrašnju organizaciju tih organa. Ti propisi su:

- 1) Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) u daljnjem tekstu: Zakon o organizaciji uprave),

- 2) Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06 u daljnjem tekstu: Zakon o državnoj službi),
- 3) Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05 u daljnjem tekstu: Zakon o namještenicima),
- 4) Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03 u daljnjem tekstu: Zakon o kantonalnim ministarstvima),
- 5) Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/04 i 3/06 - u daljnjem tekstu: Uredba o poslovima državnih službenika),
- 6) Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/06 i 29/06 u daljnjem tekstu: Uredba o poslovima namještenika),
- 7) Drugi propisi u kojima je predviđeno da se određeno pitanje uređuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, a to pitanje nije obuhvaćeno propisima od tačke 1. do 6. ovog člana,
- 8) I odredbe ove Uredbe.

Član 3.

Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji mora se izvršiti na način da se mogu osigurati sljedeći principi:

- 1) da unutrašnja organizacija kantonalnog organa uprave bude racionalna i da osigurava uspješno i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti organa,
- 2) da se grupiranje poslova u jednu cjelinu vrši prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo vršenje,
- 3) da se može ostvariti puna i ravnomjerna zaposlenost svih državnih službenika i namještenika i da mogu doći do izražaja njihove stručne i druge sposobnosti,
- 4) da se broj izvršilaca odredi tako da bude adekvatan vrsti, obimu i složenosti poslova iz nadležnosti kantonalnog organa uprave,
- 5) da se izvrši pravilna raspodjela poslova iz nadležnosti kantonalnog organa uprave na poslove za koje su nadležni državni službenici i poslove za koje su nadležni namještenici.

II - SADRŽAJ PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI KANTONALNOG ORGANA UPRAVE

Član 4.

U pravilniku o unutrašnjoj organizaciji kantonalnih organa uprave uređuju se sljedeća pitanja:

- 1) osnovni principi koji se imaju postići pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog organa uprave i nadležnosti tog organa,
- 2) unutrašnja organizacija kantonalnog organa uprave, vrste organizacijskih jedinica i njihova nadležnost,
- 3) sistematizacija radnih mjesta,
- 4) rukovođenje kantonalnim organom uprave i organizacijskim jedinicama,

- ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslove,
- 5) stručni kolegij i radna tijela,
 - 6) saradnja u vršenju poslova iz nadležnosti kantonalnog organa uprave,
 - 7) programiranje i planiranje rada,
 - 8) način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnih odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika,
 - 9) ostvarivanje javnosti rada kantonalnog organa uprave, i
 - 10) unutrašnja organizacija kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koje se nalaze u sastavu kantonalnog ministarstva.

Pitanja iz stava 1. ovog člana predstavljaju sadržaj (sistematika) pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i utvrđuje se redoslijedom kako su navedena.

III - OSNOVNI PRINCIPI KOJI SE IMAJU OSTVARITI PRAVILNIKOM O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Član 5.

U poglavlju pravilnika koji se odnosi na osnovne odredbe uređuju se osnovni principi koji se imaju ostvariti pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog organa uprave i određuju pitanja koja spadaju u nadležnost organa utvrđena kantonalnim zakonom.

IV - USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE KANTONALNOG ORGANA UPRAVE I NADLEŽNOST ORGANIZACIJSKIH JEDINICA

1. Unutrašnja organizacija

Član 6.

U ovom poglavlju pravilnika utvrđuje se unutrašnja organizacija i nad-

ležnost organizavijskih jedinica i samostalnih izvršilaca, ako postoje ti izvršioci.

Unutrašnja organizacija kantonalnog organa uprave utvrđuje se na osnovu vrste i obima poslova koji se po zakonu nalaze u nadležnosti tog organa.

Poslovi iz stava 2. ovog člana razvrstavaju se na organizacijske jedinice ili samo na radna mjesta, ako nema potrebe da se utvrđuju organizacijske jedinice.

Član 7.

Unutrašnja organizacija kantonalnog organa uprave obuhvata:

- 1) osnovne organizacijske jedinice,
- 2) osnovne organizacijske jedinice koje u svom sastavu imaju unutrašnje organizacijske jedinice,
- 3) samostalne izvršioce, odnosno organizacijske jedinice van sjedišta kantonalnog organa uprave, ako se predviđaju ti izvršioci odnosno organizacijske jedinice,
- 4) kantonalnu upravu ili upravnu organizaciju, ako se u sastavu kantonalnog ministarstva, po zakonu, nalazi ta uprava ili upravna organizacija.

2. Organizacijske jedinice

a) Zajedničke odredbe

Član 8.

Vrsta i broj organizacijskih jedinica utvrđuje se prema vrsti, srodnosti, obimu i stepenu složenosti, međusobnoj povezanosti poslova i zadataka i efikasnom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti kantonalnog organa uprave.

Član 9.

Organizacijske jedinice mogu se

ustanovljavati kao osnovne organizacijske jedinice (u daljnjem tekstu: osnovne jedinice) i kao unutrašnje organizacijske jedinice (u daljnjem tekstu: unutrašnje jedinice) koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice.

Osnovne jedinice, mogu biti bez unutrašnjih jedinica, i sa unutrašnjim jedinicama u svom sastavu.

Unutrašnja jedinica u svom sastavu ne može imati druge organizacijske jedinice

Ako se u osnovnoj jedinici formiraju unutrašnje jedinice, u tom slučaju moraju se formirati najmanje dvije unutrašnje jedinice.

Član 10.

Osnovne jedinice mogu biti: kabinet, sektor, odjeljenje, centar, servis i služba.

Unutrašnje jedinice u sastavu osnovne jedinice mogu biti: odsjek, grupa, pisarnica, arhiva, stanica i računovodstvo:

U pojedinim kantonalnim organima uprave mogu se, samo izuzetno, ako je to neophodno i adekvatnije odgovara prirodi obavljanja određenih poslova, pored organizacijskih jedinica iz st. 1. i 2. ovog člana, utvrditi i organizacijske jedinice pod drugim nazivima, s tim što se u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji mora utvrditi s kojom se organizacijskom jedinicom iz st. 1. i 2. ovog člana izjednačava ta organizacijska jedinica.

Član 11.

Svaki kantonalni organ uprave ima pravo da u svom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji predvidi one organizacijske jedinice iz člana 10. ove Uredbe

koje najadekvatnije i najefikasnije osiguravaju vršenje svih poslova i zadataka iz nadležnosti kantonalnog organa uprave, a u skladu sa odredbama ove Uredbe.

b) Osnovne organizacijske jedinice

Član 12.

Sektor, odjeljenja, centar, servis i služba se obrazuje za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova za koje je potreban određeni stepen samostalnosti i rukovođenju, a obim poslova za svaku od tih jedinica zahtijeva najmanje tri izvršioca s tim što se u taj broj ne uračunava rukovodilac organizacijske jedinice.

Član 13.

Kabinet se obrazuje za vršenje poslova i zadataka koji su neposredno vezani za potrebe rada rukovodioca kantonalnog organa uprave, s tim što se može predvidjeti da kabinet opslužuje i sekretara kantonalnog organa uprave.

c) Unutrašnje organizacijske jedinice

Član 14.

Unutrašnje jedinice iz člana 10. stav 2. ove Uredbe mogu se obrazovati samo u okviru one osnovne jedinice u kojoj postoje dvije ili više vrsta poslova koji čine određenu samostalnu cjelinu i čije vršenje zahtijeva postojanje posebne organizacijske cjeline i posebno rukovođenje, a toim poslova svake unutrašnje jedinice zahtijeva najmanje tri izvršioca, s tim da se u taj broj ne uračunava šef unutrašnje organizacijske jedinice.

Pri opredjeljenju za osnivanje unutrašnje jedinice, u skladu sa uslovima

iz stava 1. ovog člana, mora se voditi računa o tome da se naziv i broj unutrašnjih jedinica odredi prema vrsti i obimu poslova koji će se obavljati u tim jedinicama.

Pri određivanju broja unutrašnjih jedinica u okviru iste osnovne jedinice treba polaziti od toga da se predvidi što manji broj tih jedinica i time osigura efikasnije obavljanje poslova i rukovođenje osnovnom jedinicom.

d) Samostalni izvršilac

Član 15.

Ako u nadležnosti kantonalnog organa uprave postoje određeni poslovi koji čine samostalnu cjelinu, a zbog malog obima tih poslova nema potrebe da se osniva na osnovna niti unutrašnja jedinica niti se vršenje tih poslova može predvidjeti u okviru neke od predviđenih organizacijskih jedinica, a za vršenje tih poslova potreban je samo jedan izvršilac, u tom slučaju se za obavljanje tih poslova može predvidjeti samostalni izvršilac, s tim da se mora odrediti rukovodilac koji vrši nadzor nad radom tog izvršioca.

e) Organizacijske jedinice izvan sjedišta kantonalnog organa uprave

Član 16.

Organizacijske jedinice izvan sjedišta kantonalnog organa uprave mogu se utvrditi samo onda ako je to predviđeno kantonalnim zakonom ili propisom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona).

Za jedinice iz stava 1. ovog člana, u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji

kantonalnog organa uprave utvrđuje se naziv jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta, način rukovođenja, sjedište jedinica i područje za koje se takve jedinice obrazuju.

Ako za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, nije potrebno formirati organizacijsku jedinicu, u tom slučaju za obavljanje tih poslova može se odrediti samostalni izvršilac izvan sjedišta kantonalnog organa uprave. Za samostalnog izvršioca utvrđuje se sjedište, poslovi, područje na kojem djeluje i rukovodilac koji vrši nadzor nad njegovim radom.

Član 17.

Za organizacijske jedinice, odnosno samostalne izvršioce iz člana 16. ove Uredbe, kantonalni organ uprave je dužan osigurati uslove za rad u pogledu odgovarajućeg prostora, tehničke i druge opreme, i druge uslove, zavisno od prirode poslova i zadataka koji se obavljaju.

3. Nadležnost organizacijskih jedinica i samostalnih izvršilaca

Član 18.

Nadležnost organizacijskih jedinica utvrđuje se za svaku jedinicu pojedinačno i prema redoslijedu kako su te jedinice navedene u dijelu pravilnika u kojem je utvrđena unutrašnja organizacija organa uprave.

Za osnovne jedinice u kojima postoje unutrašnje jedinice prvo se utvrđuje nadležnost osnovne jedinice, a onda posebno nadležnost svake unutrašnje jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice.

Nadležnost osnovnih jedinica utvrđuje se na osnovu poslova koji se po zakonu nalaze u nadležnosti kantonalnog organa uprave koji su navedeni u osnovnim odredbama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, a nadležnost unutrašnjih jedinica utvrđuje se na osnovu poslova iz nadležnosti osnovne jedinice u čijem se sastavu nalaze unutrašnje jedinice.

Nadležnost samostalnog izvršioca utvrđuje se na osnovu poslova koji se prema članu 15. ove Uredbe ne mogu svrstati niti u osnovne niti unutrašnje jedinice.

V - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Član 19.

U ovom poglavlju pravilnika utvrđuju se radna mjesta državnih službenika i namještenika prema redoslijedu organizacijskih jedinica koje su utvrđene u poglavlju pravilnika u kojem je utvrđena unutrašnja organizacija kantonalnog organa uprave, a vrši se na sljedeći način, i to:

- 1) za osnovne jedinice koje u svom sastavu nemaju unutrašnje jedinice, prvo se utvrđuje radno mjesto rukovodioca jedinice, a onda radna mjesta državnih službenika i namještenika te jedinice.
- 2) Za osnovne jedinice koje u svom sastavu imaju unutrašnje jedinice, radna mjesta se utvrđuju sljedećim redoslijedom, i to: prvo se utvrđuje radno mjesto rukovodioca osnovne jedinice, onda radno mjesto šefa prve unutrašnje jedinice, pa radna mjesta državnih službenika i namještenika te jedini-

ce, a nakon toga slijedi radno mjesto šefa druge unutrašnje jedinice, pa onda radna mjesta državnih službenika i namještenika te jedinice i tako redom za ostale jedinice koje postoje u toj osnovnoj jedinici.

Radna mjesta državnih službenika utvrđuju se tako što se polazi od veće ka nižoj kategoriji radnog mjesta (pozicije radnih mjesta), a radna mjesta namještenika utvrđuju se iza radnih mjesta državnih službenika po redoslijedu kategorija radnih mjesta namještenika.

Sistematizacija radnih mjesta počinje time što se u prvoj odredbi utvrđuje ukupan broj izvršilaca i struktura rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika, kao i svi elementi radnog mjesta.

Član 20.

Svako radno mjesto državnog službenika i namještenika obuhvata sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, opis poslova, uslova za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv grupe poslova, složenost poslova, status izvršioca, pozicija radnog mjesta i broj izvršilaca, a onda se navode osnovni propisi koji se koriste za obavljanje poslova radnog mjesta (zakoni i podzakonski propisi).

Elementi radnog mjesta utvrđuju se prema redoslijedu kako su naznačeni u stavu 1. ovog člana i utvrđuju se na sljedeći način:

- 1) naziv radnog mjesta za državne službenike određuje se prema nazivima koji su utvrđeni u Zakonu o državnoj službi i poslovima koji su utvrđeni u opisu radnog mjesta, a za radna mjesta namještenika prema nazivima koji

- su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika i poslovima koji su utvrđeni u opisu radnog mjesta namještenika,
- 2) opis poslova utvrđuje se tako da se obuhvate sve vrste poslova koji se obavljaju na radnom mjestu, a utvrđuje se na osnovu poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice za koju je utvrđeno radno mjesto,
 - 3) uslovi za vršenje poslova utvrđuju se, i to:
 - za radna mjesta državnih službenika prema uslovima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima državnih službenika,
 - za radna mjesta namještenika prema uslovima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika,
 - 4) vrsta djelatnosti određuje se tako što se za državne službenike navodi da su to poslovi osnovne djelatnosti, a za namještenike da su to dopunski poslovi osnovne djelatnosti ili poslovi pomoćne djelatnosti,
 - 5) naziv grupe poslova i složenosti poslova utvrđuje se:
 - za radna mjesta državnih službenika prema grupama i složenosti koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima državnih službenika,
 - za radna mjesta namještenika prema grupama i složenosti koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika,
 - 6) status izvršioca utvrđuje se tako što se za radna mjesta državnih službenika određuje da su to rukovodeći državni službenik ili državni službenik, a za sva radna mjesta namještenika da su to namještenici,
 - 7) pozicija radnog mjesta određuje se prema nazivu radnog mjesta,
 - 8) broj izvršilaca utvrđuje se arapskim brojem i slovima.

Član 21.

Broj radnih mjesta utvrđuje se tako da se na jednom radnom mjestu obavljaju isti ili slični poslovi koji su međusobno povezani i koji se moraju obavljati kao cjelina.

Broj izvršilaca za svako radno mjesto određuje se prema vrsti, obimu i složenosti poslova i zadataka, vodeći računa da se osigura puna zaposlenost svakog izvršioca i maksimalno koristi njihovo stručno znanje i druge radne sposobnosti tako da na istom radnom mjestu može biti jedan ili više izvršilaca što zavisi od obima poslova radnog mjesta.

Član 22.

U okviru sistematizacije radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika, osim radnog mjesta rukovodioca kantonalnog organa uprave, sekretara tog organa uprave i savjetnika rukovodioca organa uprave.

Radno mjesto rukovodioca kantonalnog organa uprave, radno mjesto sekretara tog organa uprave i savjetnika rukovodioca organa uprave, utvrđuju se u poglavlju pravilnika koji se odnosi na rukovođenje organom uprave.

Za radna mjesta rukovodećih državnih službenika koji rukovode osnovnim jedinicama, u okviru sistematizacije radnih mjesta, u opisu poslova treba utvrditi samo poslove koje oni neposredno vrše iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovode, a ovlaštenja u rukovođenju organizacijskom jedinicom utvrđuju se u poglavlju pravilnika koji se odnosi na rukovođenje organizacijskim jedinicama.

**VI – RUKOVOĐENJE KANTONALNIM
ORGANOM UPRAVE I
ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA**

**1. Rukovođenje kantonalnim organom
uprave**

Član 23.

U odnosu na rukovođenje kantonalnim organom uprave postupa se na sljedeći način:

- 1) za kantonalno ministarstvo utvrđuje se da ministarstvom rukovodi kantonalni ministar i da u rukovođenju ministarstvom ima ovlaštenja utvrđena u zakonima iz člana 2. ove Uredbe i drugim zakonima i propisima Vlade Kantona i određuje način korištenja ovlaštenja u donošenju općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti ministarstva;
- 2) za samostalnu kantonalnu upravu, odnosno samostalnu upravnu organizaciju utvrđuje se da upravom odnosno upravnom organizacijom rukovodi direktor i navode se sva ovlaštenja koja direktor ima u rukovođenju, a koja su utvrđena u Uredbi o poslovima državnih službenika, određuje način korištenja ovlaštenja i donošenju svih općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti uprave, odnosno upravne organizacije kojom rukovodi i svi elementi radnog mjesta iz člana 20. ove Uredbe.

**2. Radno mjesto sekretara
kantonalnog organa uprave**

Član 24.

Radno mjesto sekretara kantonalnog organa uprave utvrđuje se iza radnog mjesta kantonalnog ministra, odno-

sno direktora samostalne kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije.

Za radno mjesto sekretara kantonalnog organa uprave utvrđuju se sva ovlaštenja koja ima u vršenju koordinacije osnovnih jedinica koja su za sekretara utvrđena u Uredbi o poslovima državnih službenika, način ostvarivanja koordinacije i opis poslova koje će sekretar neposredno vršiti s tim da se utvrđuju i svi elementi radnog mjesta iz člana 20. ove Uredbe.

3. Rukovođenje i odgovornost u rukovođenju osnovnim jedinicama

Član 25.

Osnovnim jedinicama sektorom, odjeljenjem, centrom, službom i servisom rukovode pomoćnici rukovodioca kantonalnog organa uprave.

Ovlaštenja pomoćnika iz stava 1. ovog člana u rukovođenju osnovnom jedinicom utvrđuju se na osnovu ovlaštenja koja su za pomoćnika rukovodioca organa uprave utvrđena u Uredbi o poslovima državnih službenika.

Izuzetno, može se predvidjeti da službom i servisom rukovodi načelnik osnovne jedinice koji nema status rukovodećeg državnog službenika, ako je to adekvatnije i efikasnije za rukovođenje tim jedinicama.

Član 26.

Kabinetom rukovodi pomoćnik rukovodioca kantonalnog organa uprave ili šef kabineta koji ima status rukovodioca osnovne jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik što se treba konkretno odrediti u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog organa uprave.

Član 27.

Pitanja koja se odnose na odgovornost rukovodilaca osnovnih jedinica za rad i rukovođenje jedinicom utvrđuje se prema Zakonu o državnoj službi u kojem je utvrđena ta odgovornost.

4. Rukovođenje i odgovornost u rukovođenju unutrašnjim jedinicama

Član 28.

Unutrašnjom jedinicom odsjekom, grupom, pisarnicom, stanicom i računovodstvom rukovodi šef unutrašnje jedinice s tim što namještenik može biti šef te jedinice samo onda ako u toj jedinici ne postoje radna mjesta državnih službenika.

Ovlaštenja šefova organizacijskih jedinica iz stava 1. ovog člana koji imaju status državnog službenika utvrđuju se prema Uredbi o poslovima državnih službenika, u kojoj su utvrđena ovlaštenja šefova tih jedinica, a za šefove tih jedinica koji imaju status namještenika, ovlaštenja u rukovođenju jedinicom utvrđuju se prema odgovarajućim odredbama Uredbe o poslovima namještenika, u kojima su utvrđena ta ovlaštenja.

Šef unutrašnje jedinice za svoj rad i rad jedinice kojom rukovodi, neposredno odgovara rukovodiocu koji rukovodi osnovnom jedinicom u čijem se sastavu nalazi unutrašnja jedinica i rukovodiocu kantonalnog organa uprave.

5. Radno mjesto savjetnika rukovodioca kantonalnog organa uprave

Član 29.

Ako se u kantonalnom organu uprave u skladu sa zakonima iz člana 2.

tač. 1. i 2. ove Uredbe, utvrđuje radno mjesto savjetnika rukovodioca tog organa, u tom slučaju to radno mjesto utvrđuje se iza podnaslova koji se odnosi na rukovođenje i odgovornost u rukovođenju unutrašnjim jedinicama.

Za radno mjesto savjetnika utvrđuje se naziv radnog mjesta, opis poslova i uslova u pogledu vrste visoke školske spreme, radno iskustvo i druga pitanja koja predstavljaju uslovi za vršenje poslova iz opisa radnog mjesta s tim da se ta pitanja uređuju posebno za svakog savjetnika koji se predviđaju, ako savjetnici vrše različite vrste poslova.

VII - STRUČNI KOLEGIJ I RADNA TIJELA

1. Stručni kolegij

Član 30.

U pravilniku se utvrđuje stručni kolegij rukovodioca kantonalnog organa uprave, utvrđuje sastav kolegija i pitanja koja se raspravljaju na kolegiju, a da se poslovnikom o radu kolegija uređuje način rada i druga pitanja od značaja za rad kolegija.

Za stručni kolegij se određuje da raspravlja sva značajnija pitanja iz nadležnosti kantonalnog organa uprave koja se odrede u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i da daje mišljenje rukovodiocu kantonalnog organa uprave za rješavanje tih pitanja.

2. Radne grupe i druga radna tijela

Član 31.

U pravilniku se utvrđuju poslovi i zadaci iz nadležnosti kantonalnog org-

ana uprave za čije se izvršenje mogu formirati komisije ili druga radna tijela, u čiji sastav se određuju rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici različitih stručnih profila iz kantonalnog organa uprave.

Pitanja koja se odnose na sastav, zadatke i druge uvjete, kao i sredstva za finansiranje rada radnih tijela, utvrđuju se rješenjem rukovodioca kantonalnog organa uprave, kojim se formira radno tijelo.

Može se predvidjeti da se u komisije i druga radna tijela iz stava 1. ovog člana mogu angažirati i stručnjaci iz drugih kantonalnih organa uprave i drugih institucija ili pojedinci ako je angažiranje tih osoba neophodno s obzirom na posao koji radno tijelo treba da izvrši.

Naknade za rad u komisijama i drugim tijelima iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se prema posebnom propisu Vlade Kantona u kojem su utvrđeni uslovi za naknadu rada tih tijela.

VIII - SARADNJA U VRŠENJU POSLOVA I ZADATAKA

Član 32.

U ovom poglavlju Pravilnika uređuju se pitanja o načinu ostvarivanja saradnje u vršenju poslova iz nadležnosti kantonalnog organa uprave, i to:

- 1) između organizacijskih jedinica unutar kantonalnog organa uprave, odnosno između radnih mjesta,
- 2) kantonalnog organa uprave sa drugim kantonalnim organima uprave i pravnim osobama koja se prvenstveno odnosi na sprovođenje određenih

zadataka iz programa rada kantonalnog organa uprave u pitanjima od zajedničkog interesa ili sprovođenja zajedničkih pitanja utvrđenih u zakonu ili propisu Vlade Kantona,

- 3) kantonalnog organa uprave sa Kantonalnim ministarstvom za pravosuđe, upravu i radne odnose u pitanjima koja se odnose na izradu zakona i podzakonskih propisa, a sa Kantonalnim ministarstvom finansija u pitanjima koja se odnose na oblast finansija,
- 4) kantonalnog organa uprave sa odgovarajućim organima uprave kantona, odnosno općinskim službama za upravu i pitanjima koja su kantonalnim zakonom stavljena u nadležnost tih organa i službi,
- 5) kantonalnog organa uprave sa odgovarajućim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u pitanjima od zajedničkog interesa.

IX - PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

Član 33.

U ovom poglavlju Pravilnika uređuje se sadržaj, način izrade i donošenje godišnjeg programa rada kantonalnog organa uprave i planova rada organizacijskih jedinica, kao i način ostvarivanja tog programa i planova rada.

Za program rada se određuju aktivnosti kantonalnog organa uprave na vršenju poslova i zadataka iz njegove nadležnosti, s tim da se mora predvidjeti obaveza usklađivanja programa rada sa programom rada Vlade Kantona, a prema potrebi i sa programima rada drugih kantonalnih organa vlasti.

Za planove rada organizacijskih jedinica utvrđuje se raspored, dinamika, izvršioци i drugi uslovi potrebni za izvršavanje poslova i zadataka utvrđenih u programu rada kantonalnog organa uprave.

**X – NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
I DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA**

Član 34.

U ovom poglavlju pravilnika uređuju se sljedeća pitanja:

- 1) određuju zakoni na osnovu kojih državni službenici i namještenici ostvaruju prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa, kao i interni opći akti u kojima kantonalni organ uprave uređuje način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnih odnosa,
- 2) utvrđuje procentualno ili broičano broj pripravnika koje će kantonalni organ uprave primati u radni odnos na pripravnički staž, u skladu sa zakonom, s tim što se procenat ili broj pripravnika određuje posebno za državne službenike, a posebno za namještenike, kao i broj volontera koji se mogu primiti na volonterski staž,
- 3) određuju radna mjesta na kojima državni službenici imaju posebna ovlaštenja i sadržaj tih ovlaštenja ili mogu imati posebna ovlaštenja na osnovu rješenja rukovodioca kantonalnog organa uprave. Ta ovlaštenja se odnose na donošenje rješenja ili drugih pojedinačnih akata kojima se odlučuje o određenim pitanjima (ovlaštenja inspektora, izdavanje putnih naloga i slično),

- 4) određuju propisi koji se primjenjuju na disciplinsku odgovornost za državne službenike i za disciplinsku odgovornost namještenika.

**XI – OSTVARIVANJE JAVNOSTI
RADA**

Član 35.

U ovom poglavlju Pravilnika uređuju se način ostvarivanja javnosti rada kantonalnog organa uprave, koje obuhvata podnošenje izvještaja o radu Vlade Kantona, a prema potrebi i Skupštini Kantona i drugim organima, kao i način davanja informacija i saopćenja javnosti o radu organa uprave i sredstvima javnog informiranja i državni službenici koji mogu davati te podatke i saopćenja.

**XII – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
KANTONALNE UPRAVE
I KANTONALNE UPRAVNE
ORGANIZACIJE U SASTAVU
KANTONALNOG MINISTARSTVA**

Član 36.

Ako je kantonalnim zakonom utvrđeno da se u sastavu kantonalnog ministarstva nalazi kantonalna uprava ili kantonalna upravna organizacija u tom slučaju, unutrašnja organizacija te uprave, odnosno upravne organizacije utvrđuje se, kao posebna cjelina, u okviru pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog ministarstva u čijem se sastavu nalaze i locira se iza odredaba pravilnika o javnosti reda kantonalnog ministarstva.

Za kantonalnu upravu i upravnu organizaciju iz stava 1. ovog člana utvrđuju se sljedeća pitanja: naziv kantona-

lne uprave odnosno upravne organizacije, unutrašnja organizacija, vrste i nadležnost organizacijskih jedinica, sistematizacija radnih mjesta i rukovođenje i odgovornost u rukovođenju kantonalnom upravom i kantonalnom upravnom organizacijom, s tim da se ta pitanja u pravilniku uređuju na način propisan u odredbama čl. 5.do 29. ove Uredbe.

Pitanja regulirana u odredbama čl. 30. do 35. ove Uredbe ne uređuju se u okviru pitanja iz stava 2. ovog člana, već se samo određuje da se ta pitanja uređena za kantonalno ministarstvo shodno primjenjuju i na kantonalnu upravu i upravnu organizaciju u sastavu ministarstva.

XIII - PRIMJENA OVE UREDBE NA STRUČNE I DRUGE SLUŽBE

Član 37.

U skladu sa odredbama člana 74. Zakona o državnoj službi i odredbi člana 73. Zakona o namještenicima, odredbe ove Uredbe shodno se primjenjuju i na izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji stručne službe Vlade Kantona, agencije i druge službe, biro i tijela koja osniva Vlada kantona kao i na stručne službe Skupštine Kantona i Kantonalnog pravobranilaštva.

Član 38.

Prilikom izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji stručnih i drugih službi organa iz člana 37. ove Uredbe, u obzir se uzimaju poslovi koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u njihovu nadležnost, a ako su tim propisima utvrđeni nazivi radnih mjesta i uslovi za

vršenje poslova, kao i druga pitanja koja se uređuju pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, u tom slučaju ta pitanja se u pravilniku uređuju na način predviđen tim propisima s tim što se mora odrediti kojoj poziciji radnog mjesta državnog službenika, odnosno namještenika odgovaraju takva radna mjesta, odnosno kojoj organizacijskoj jedinici odgovara jedinica predviđena tim propisima.

XIV - POSTUPAK IZRADE PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Član 39.

Izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa ovom Uredbom, osigurava rukovodilac kantonalnog organa uprave.

Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji prije dostavljanja Vladi Kantona na davanje saglasnosti, dostavlja se na mišljenje kantonalnom ministarstvu pravde.

Kantonalno ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, u okviru svoje nadležnosti daju mišljenje o prijedlogu pravilnika iz stava 1. ovog člana sa gledišta njihove saglasnosti sa propisima iz člana 2. ove Uredbe i odredbama ove Uredbe.

Rukovodilac kantonalnog organa uprave dužan je osigurati usklađenost prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa mišljenjem organa iz stava 3. ovog člana.

Rukovodilac kantonalnog organa uprave dužan je, prilikom podnošenja prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Vladi Kantona, radi davanja saglasnosti, uz pravilnik dostaviti i mišljenje organa iz stava 2. ovog člana, a u

aktu kojim se traži saglasnost Vlade Kantona daje se izjašnjenje o primjedbama organa iz stava 2. ovog člana koja nisu prihvaćena, kao i obrazloženje za ukupan broj predviđenih izvršilaca.

U prilogu pravilnika daje se šema unutrašnje organizacije sa radnim mjestima i brojem izvršilaca.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog organa uprave stupa na snagu danom dobijene saglasnosti Vlade Kantona.

XV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

U kantonalnim organima uprave u kojima, u skladu sa posebnim kantonalnim zakonom ili drugim propisom postoji zamjenik rukovodioca kantonalnog organa uprave, njegova ovlaštenja i poslove koje vrši utvrđuju se u skladu sa zakonom u kojem je predviđen zamjenik rukovodioca kantonalnog organa uprave.

Radno mjesto zamjenika iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u poglavlju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koje se odnosi na rukovođenje organom uprave, iza radnog mjesta rukovodioca kantonalnog organa uprave.

Član 41.

Kantonalni organi uprave i stručne i druge službe iz člana 37. ove Uredbe dužni su svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji uskladiti do kraja tekuće godine u kojoj je ova Uredba stupila na snagu.

Član 42.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih ustanova („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 11/01).

Član 43.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-05-811-1/08

23.04.2008.godine

P R E M I J E R

Salem Halilović,s.r.

G o r a ž d e

.....
346

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu **UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE**, na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02), **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE.

Skraćeni naziv udruženja je **USR „GORAŽDE“**.

Sjedište udruženja je u Goraždu, ulica Maršala Tita bb.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-5/2008. u prvu knjigu registra, dana 15.04.2008.godine.
3. UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE je dobrovoljno, nazavisno, vanstranačko udruženje sa slijedećim programskim ciljevima i zadacima:
 - Upravljanje u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBiH i ovim Statutom;
 - Korištenje i zaštita ribolovne zone i područja, unapređenje i poribljavanje ribolovnih voda, zaštita od ispuštanja otpadnih voda i od krivolova;
 - Organizira, razvija i redovno održava sportsko ribolovna takmičenja i razvija sportsko ribolovni turizam, razvija sportski duh, eko kulturu, zaštitu, te obavlja edukaciju sportskog ribolova za djecu i omladinu;
 - Organizuje i sprovodi sportsko ribolovna takmičenja u skladu sa programom rada, kalendarom takmičenja i propozicijama koje utvrdi SRS BiH i SRS F BiH;
 - Organizuje i oprema ribo čuvarsku službu u skladu sa odredbama člana 39.,40. i 41. Zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH;
 - Razmatra i organizuje jedinstven režim ribolova na svojim vodama i utvrđuje visinu članarine i ribolovnice za obavljanje sportsko – rekreacionog ribolova, u skladu sa podzakonskim aktom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH;
 - Organizuje edukaciju, pripremu i sprovođenje polaganja ribičkih ispita shodno članu 22. i 23. navede-

nog Zakona;

- Učestvuje na udruženskim kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima;
- Preko svojih zastupnika u organima i tijelima SR BiH i SRS F BiH i BPK-a učestvuje u ostvarivanju zajedničkih interesa;
- Radi i druge poslove i zadatke iz plana i programa Udruženja.

4. UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica.

5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE su:

Terović Zijo – Predsjednik Upravnog odbora Udruženja
Krajišnik Enver – Podpresjednik Udruženja

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE podnijelo je zahtjev Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02) i to: Odluka o osnivanju Udruženja (Osnivački akt), broj:14/08 od 07.03.2008. godine, Statut Udruženja (x2) broj:15/08, spisak članova organa upravljanja, Odluka o

imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja, te odobrenje Općinskog Načelnika Općine Goražde broj:02-14-801/08 od 28.02.2008. godine, za unošenje naziva grada u naziv udruženja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uslovi za upis UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDE, stoga je shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02), odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prepisu.

Broj:UP-1: 05-05-5/08 M I N I S T A R
15.04.2008.godine Radmila Janković,s.r.
G o r a ž d e

.....
347

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu UDRUŽENJA PRIVREDNO KULTURNA MANIFESTACIJA „DANI JABUKE“ U GORAŽDU, na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02), **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

1. U registar udruženja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bo-

sansko-podrinjskog kantona Goražde pod registarskim brojem R-I-11/2005 u prvu knjigu registra upisano je UDRUŽENJE PRIVREDNO KULTURNA MANIFESTACIJA “DANI JABUKE” U GORAŽDU.

2. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde promjena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja, tako što **Džaka Nasihi** prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja, a novo lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja pored **Hubanić Mirsada** - Predsjednika Upravnog odbora udruženja je **Kanlić Kenan** - Podpredsjednik Upravnog odbora udruženja.
3. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde promjena članova organa upravljanja, gdje je na Skupštini udruženja održanoj dana 14.04.2008.godine, donesena Odluka o izboru i imenovanju predsjednika, podpredsjednika i članova Upravnog odbora udruženja.
4. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde promjena Statuta, gdje je na Skupštini udruženja, održanoj dana 14.04.2008. godine, donesen novi Statut sa slijedećim programskim ciljevima i zadacima, i to:
 - **Organizovanje, sprovođenje i usavršavanje privredno kulturne manifestacije “Dani jabuke” u Goraždu;**

- **Organizovanje i sprovođenje privredno kulturne manifestacije iz oblasti poljoprivrede na području našeg kantona;**
 - **Organizovanje učešća na manifestacijama, organizovanim od strane drugih ili sličnih organizacija, u cilju promovisanja domaćeg proizvoda;**
 - **Organizovanje okruglih stolova i sastanaka edukativnog karaktera;**
 - **Promocija stručne literature i drugih naučnih dostignuća iz oblasti poljoprivrede.**
5. Upis promjena iz tačke 2. 3. i 4. dispozitiva ovog Rješenja izvršena je dana 18.04.2008.godine.
6. Udruženje djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i danom upisa, kod ovog ministarstva, stiče svojstvo pravnog lica.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE PRIVREDNO KULTURNA MANIFESTACIJA „DANI JABUKE“ U GORAŽDU upisano je u registar Udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, dana 14.07.2005.godine, pod registarskim brojem R-I-11/2005 u prvu knjigu registra.

Dana 14.03.2007.godine na zahtjev udruženja broj: UP-1:05-05-8/07 od 09.03.2007.godine izvršena je preregistracija udruženja, u dijelu koji se odnosi na promjenu sjedišta udruženja.

Zahtjevom broj:UP-1:05-05-12/08 od 15.04.2008.godine, obratilo se Udruženje privredno kulturna manifestacija “Dani jabuke” u Goraždu za upis u registar promjene lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja, promje-

nu članova organa upravljanja i promjenu Statuta.

Uz zahtjev je priložena Odluka broj: 07/08 od 14.04.2008. o razrješenju i imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Udruženja, Odluka broj:06/08 od 14.04.2008.godine o izboru i imenovanju podpresjednika i članova Upravnog odbora udruženja, Odluka broj:05/08 od 14.04.2008.godine o izboru i imenovanju predsjednika Upravnog odbora i Odluka broj:04/08 od 14.04. 2008.godine o usvajanju novog Statuta i Statut (x2).

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo da su ispunjeni uslovi za upis u registar promjena, stoga je na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02) odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 46. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:17/04 i 9/07), i dokaz o njoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj:UP-1:05-05-12/08 M I N I S T A R
18.04.2008.godine Radmila Janković,s.r.

G o r a ž d e

.....

348

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu **UDRUŽENJA BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE**, na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

UDRUŽENJE BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE.

Skraćeni naziv udruženja je **UB „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BPK-a GORAŽDE**

Sjedište udruženja je u Goraždu, ulica Šukrije Kukavice br.56.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-6/2008. u prvu knjigu registra, dana 22.04.2008.godine.
3. **UDRUŽENJE BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE** je dobrovoljno, nazavisno, vanstranačko udruženje sa slijedećim programskim ciljevima i zadacima:
 - **Gajenje i njegovanje tradicija na organizatore i pokretače otpora;**
 - **Stalna briga o zapošljavanju uže**

porodice poginulog, RVI i samih članova;

- **Zalaganje za rješavanje statusa organizatora i pokretača otpora uz izdavanje odgovarajuće potvrde za isto;**
- **Stalna briga za nestalim i briga o njihovim porodicama;**
- **Zalaganje za očuvanje stečenih sloboda i očuvanje integriteta BiH;**
- **Zalaganje za BiH kao slobodne zajednice ravnopravnih građana.**

4. **UDRUŽENJE BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE** djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje **UDRUŽENJA BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE** su:

HADŽO EFENDIĆ - Predsjednik

Udruženja

ZAIM ŽUGA - Sekretar Udruženja

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02) i to: Odluka o osnivanju Udruženja (Osniva-

čki akt), broj:02/08 od 16.04.2008. godine, Statut Udruženja (x2) broj:03/08 od 16.04.2008.godine, spisak članova organa upravljanja, Odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja, broj:04/08 od 16.04.2008. godine, te odobrenje Ministarstva za boračka pitanja BPK-a Goražde, kao nadležnog organa, za unošenje naziva Kantona u naziv udruženja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocjenilo je da su ispunjeni uslovi za upis UDRUŽENJA BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, stoga je shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj:45/02), odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Broj:UP-1:05-05-13/08 **MINISTAR**
22.04.2008.godine Radmila Janković,s.r.
G o r a ž d e
.....
349

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 35/05), na osnovu člana 43. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 8/99), na osnovu

člana 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 5/04), te na osnovu člana 101. Zakona o srednjoj školi («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:5/04), Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

Odobrava se polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u aprilskom ispitnom roku slijedećim kandidatima:

I Profesor matematike

1. Paradžik Merita STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde

II Profesor pedagogije

1. Hamzić Elma OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići
2. Emira Ljukovac STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde

O b r a z l o ž e n j e

Kandidati navedeni u dispozitivu rješenja podnijeli su zahtjev za polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika.

Uz zahtjev su priložili slijedeće dokaze:

- Diploma o završenoj školskoj spremi
- Rodni (vjenčani) list
- Dokaze o završenom programu stručnog usavršavanja (plan stažiranja, evidentni list o realizaciji plana stažiranja pripravnika i pripreme za časove)
- Uvjerenje o radnom stažu

O provedenom postupku ostvaren je uvid u spise predmeta i utvrđeno da kandidati navedeni u dispozitivu ovog Rješenja ispunjavaju uslove utvrđene Pravilnikom o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika pa je u vezi s tim odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema rješenja donosiocu rješenja.

Broj:10-38-1507/08 **MINISTRICA**
21.04.2008.godine **Sevda Popović,s.r.**
G o r a ž d e

350

Na osnovu člana 18. Statuta Općine Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde na svojoj 50-toj redovnoj sjednici održanoj dana 31.03.2008.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA U
KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GORAŽDE

Član 1.

MUNIB VRANJAČA, vijećnik u Općinskom vijeću bira se za člana Komisije za Statutarna pitanja i propise,

Član 2.

Ovu Odluku objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde."

Broj:01-02-1479 **PREDSJEDAVAJUĆI**
03.04.2008.godine **Smajo Baščelija,s.r.**
G o r a ž d e

351

Na osnovu člana 18. Statuta Općine Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde na svojoj 50-toj redovnoj sjednici održanoj dana 31.03.2008.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ČLANSTVA U
KOMISIJAMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GORAŽDE

Član 1.

Sead Tafro razrješava se članstva na osnovu podnesenog prijedloga od strane Stranke demokratske akcije u Komisiji za statutarna pitanja i propise.

Član 2.

Ovu Odluku objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:01-02-1480 **PREDSJEDAVAJUĆI**
03.04.2008.godine **Smajo Baščelija,s.r.**
G o r a ž d e

352

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 40/06) i člana 112. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:4/98, 13/99 i 16/00), Općinsko vijeće Općine Goražde na 51-oj redovnoj sjednici održanoj 10.04.2008.g., **d o n o s i**

O D L U K U
O izboru i imenovanju člana Općinske
izborne komisije

I

Za člana Općinske izborne komisije imenuje se:

1. KLISURA SLAVKO

II

U skladu sa članom 2.4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine članovi izborne komisije imenuju se na period od pet (5) godina, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, i mogu biti imenovani u istu izbornu komisiju najviše dva (2) puta uzastopno.

III

Ova Odluka dostavlja se Centralnoj Izornoj komisiji radi davanja saglasnosti na imenovanje novog člana komisije.

IV

Odluka stupa na snagu po dobijanju saglasnosti od Centralne Izborne komisije, a biće objavljena u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.»

Broj:01-02-1668 PREDsjedavajući
14.04.2008.godine Baščelija Smajo,s.r.
G o r a ž d e

353

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 40/06) i

člana 112. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:4/98, 13/99 i 16/00), Općinsko vijeće Općine Goražde na 51-oj redovnoj sjednici održanoj 10.04.2008.g., **d o n o s i**

O D L U K U
O izboru i imenovanju člana Općinske
izborne komisije

I

Za člana Općinske izborne komisije imenuje se:

1. MIRVIĆ SANJIN

II

U skladu sa članom 2.4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine članovi izborne komisije imenuju se na period od pet (5) godina, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, i mogu biti imenovani u istu izbornu komisiju najviše dva (2) puta uzastopno.

III

Ova Odluka dostavlja se Centralnoj Izornoj komisiji radi davanja saglasnosti na imenovanje novog člana komisije.

IV

Odluka stupa na snagu po dobijanju saglasnosti od Centralne Izborne komisije, a biće objavljena u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.»

Broj:01-02-1669 PREDsjedavajući
14.04.2008.godine Baščelija Smajo,s.r.
G o r a ž d e

354

Na osnovu člana 18. i člana 35. Statuta Općine Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde na nastavku 51. redovne sjednice održane dana 15.04.2008. godine,
d o n o s i

ODLUKU **o davanju saglasnosti za potpisivanje** **izmjenjenog i dopunjenog** **Memoranduma o razumjevanju** **između Općine Goražde i «Projekta** **upravne odgovornosti (GAP)»**

I

Daje se saglasnost Načelniku Općine Goražde da potpiše izmjenjeni i dopunjeni Memorandum o razumjevanju između Općine Goražde i «Projekta upravne odgovornosti (GAP)».

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:01-02-1701 **PREDSJEDAVALAČI**
15.04.2008.godine **Smajo Baščelija,s.r.**
G o r a ž d e

355

Na osnovu člana 13. i 14. Zakona o referendumu («Službeni list SR BiH» broj:29/77) i člana 43. i 44. Zakona o principima lokalne samouprave («Službene novine Federacije BiH» broj:49/06), člana 18., člana 67. i člana 69. Statuta Općine Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:

13/07), Deklaracije o protivljenju izgradnji Hidroelektrane Ustikolina na rijeci Drini («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:15/06) i člana 7. Odluke protiv izgradnje HE Ustikolina («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde na nastavku 51. redovne sjednice održane dana 15.04.2008.godine, **d o n o s i**:

ODLUKU **o raspisivanju referenduma**

Član 1.

Ovom Odlukom raspisuje se referendum za područje općine Goražde radi izjašnjavanja građana općine Goražde o izgradnji HE Ustikolina i izgradnji Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada na području općine Goražde.

Član 2.

Referendum će se održati dana 25.05.2008.godine (nedelja) na kome će se izjašnjavati građani sa područja općine Goražde koji su upisani u birački spisak z područje općine Goražde.

Član 3.

Referendumska pitanja će biti na odvojenim listićima različite boje i glasića:

- Da li ste za izgradnju HE Ustikolina i
- Da li ste za izgradnju regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada na području općine Goražde.

Na referendumu građani sa područja općine Goražde izjasniće se da li su za ili protiv izgradnje objekta iz predhodnog stava ovog člana i zavisno od

rezultata glasanja i donošenja Odluke istaće obavezivati Općinsko vijeće.

Član 4.

Provođenjem referenduma rukovodi Komisija za provođenje referenduma koja broji 6 članova. Za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Komisije za provođenje referenduma imenuju se:

1. ĆULOV MEHMED - za predsjednika Komisije,
2. KLISURA SLAVKO - za zamjenika predsjednika komisije,
3. BUKVICA AZRA - za člana Komisije,
4. ŽIVANOVIĆ SLAVKO - za člana Komisije,
5. MIRVIĆ SANJIN - za člana Komisije,
6. DEDOVIĆ ŠEMSA - za člana Komisije,

Zadatak Komisije je da odredi glasačka mjesta, formira glasačke odbore, provede cjelokupnu proceduru glasanja

kao i odluči o drugim procesnim radnjama, a o rezultatima glasanja izvještaj će podnijeti Općinskom vijeću.

Član 5.

Komisija će sačiniti troškovnik referenduma na koji će predhodno saglasnost dati načelnik Općine i komisija za budžet, finansije i administrativne poslove.

Troškovi provođenja referenduma pokriće se iz budžeta za 2008.godinu sa koda 688-988-sredstva rezervi.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:01-02-1702 PREDSJEDAVAJUĆI
15.04.2008.godine Smajo Baščelija,s.r.
G o r a ž d e
.....

S A D R Ž A J

304	Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	373
305	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjski kanton Goražde.....	373
306	Program rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu.....	375
307	Odluka o načinu raspolaganja novoizgrađenim stanovima u stambeno-poslovnom objektu «Lamela H-1»	383
308	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele «Subvencije za poljoprivredu» utvrđenih u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu.....	384
308a)	Program i plan utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele «Subvencije za poljoprivredu» utvrđenih u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu	384
309	Odluka o davanju saglasnosti na Program za korištenje sredstava «Kapitalni grantovi općinama» utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu-Direkcija za ceste	393

309a)	Program za korištenje sredstava «Kapitalni grantovi općinama» utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008.godinu.....	393
310	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđenje alternativnog smještaja kroz naknadu za kiriju.....	395
311	Odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime realizacije Projekta za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija.....	396
312	Odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade troškova legalizacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija.....	396
313	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbaniza, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614100-Grantovi opštinama.....	397
313a)	Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbaniza, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614100-Grantovi opštinama.....	398
314	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbaniza, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 615000-Kapitalni grantovi	398
314a)	Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbaniza, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 615000-Kapitalni grantovi	399
315	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614239-Ostali grantovi pojedincima.....	400
315a)	Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614239-Ostali grantovi pojedincima.....	401
316	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614300-Grantovi neprofitnim organizacijama	402
316a)	Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614300-Grantovi neprofitnim organizacijama...	403
317	Odluka o pravu, visini i načinu regulisanja troškova za uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima.....	403
318	Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći Regionalnom odboru za povratak u Jugoistočnu Bosnu.....	406
319	Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.....	407
320	Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši plaćanje RN br.52/07 od 31.12.2007.godine na ime kupoprodaje jestivog ulja.....	407
321	Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika po cijeni od 1,86 KM/litar.....	408
322	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Institutu za medicinsko vještačenje Sarajevo.....	409
323	Odluka o usvajanju Projekta «Pomoć za sanaciju i izgradnju stambenih objekata porodicama na prostoru Gornje-drinske regije u cilju dostizanja minimuma stambenih uslova»	409
324	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:12/08.....	410
325	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:092-4/08.....	411
326	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:47/08.....	411

327	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:025/08.....	412
328	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:06/08.....	412
329	Odluka o odoravanju novčanih sredstava zafinansiranje jednokratnih pomoći pripadnicima boračkih populacija.....	413
330	Odluka o odobravanju novčanih sredstava RVI za učešće na I Kup u šahu koji će se održati u Vozući.....	414
331	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju građana «Josip Broz Tito» Goražde.....	414
332	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade troškova za priključenje stambenih objekata na elektroenergetski sistem.....	415
333	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec mart 2008.godine.....	416
334	Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.....	417
335	Odluka o davanju saglasnosti.....	417
336	Odluka o odobravanju grantova opštinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	418
337	Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši plaćanje računa br. RN-1207/08 od 10.04.2008.godine na ime nabavke lož ulja.....	418
338	Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	419
339	Odluka o plaćanju taksi i advokatskih usluga za tužbe iz pasivnog podbilansa.....	419
340	Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći Udruženju povratnika «Zdravo komšije» iz Goražda.....	420
341	Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći Srpskom građanskom vijeću u BiH Pokret za ravnopravnost Goražde.....	420
342	Pravilnik o načinu polaganja posebnog ispita za taxi vozača.....	421
343	Pravilnik o raspodjeli, kriterijima i postupcima za dodjelu stambenih jedinica u objektu «Lamela H-1» borcima i članovima njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	431
344	Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.....	439
345	Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija.....	443
346	Rješenje, broj:UP-1:05-05-5/08 od 15.04.2008.godine.....	455
347	Rješenje, broj:UP-1:05-05-12/08 od 15.04.2008.godine.....	457
348	Rješenje, broj:UP-1:05-05-13/08 od 15.04.2008.godine.....	459
349	Rješenje	460
350	Odluka o imenovanju članova u Komisije Općinskog vijeća Općine Goražde.....	461
351	Odluka o razrješenju članstva u komisijama Općinskog vijeća Općine Goražde.....	461
352	Odluka o izboru i imenovanju člana Općinske izborne komisije.....	461
353	Odluka o izboru i imenovanju člana Općinske izborne komisije.....	462
354	Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje izmjenjenog i dopunjenog Memoranduma o razumjevanju između Općine Goražde i «Projekta uprave odgovornosti (GAP)».....	463
355	Odluka o raspisivanju referenduma.....	463

23.april/travanj 2008.

Broj 6 - strana 467

